

GIREIDI YA

12

MIND THE GAP!

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI

NANDI NDI SHENGA?

NGA
SIGOGO N.E



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



MIND THE GAP STUDY GUIDE

TSHVENDA LUAMBO LWA HAYANI

GIREIDI YA 12

NANDI NDI SHENGA?

NGA

SIGOGO N.E

**Tshivenda Luambo Lwa Hayani-Gireidi Ya 12-Dzhatsha La
Vharendi-**

ISBN 978-1-4315-3397-8

Vhabveledzi:

Iyi gaidi yo bveledzwa nga vhathu vha tevhelaho:

- Mavhusha Takalani I.
- Nedzharata Julia R.
- Pholi Tshifhumulo N.
- Vhamusanda Vho-Mmbi Mudzulathungo N.
 - Netshizwa Rudzani L.
 - Sithi P.E
 - Nemukula L.E
 - Mapiri N.R
 - Musinyali A.S



This content may not be sold or used for commercial purposes.

Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS)
Grade 12 Tshivenda Home Language Mind the Gap
study guide for the novel *Nandi ndi shenga* by Sigogo
Ndivhudzannyi Emelina.

This publication has a Creative Commons Attribution Noncommercial Sharealike Licence. You can use, modify, upload, download, and share content, but you must acknowledge the Department of Basic Education, the authors and contributors. If you make any changes to the content you must send the changes to the Department of Basic Education. This content may not be sold or used for commercial purposes. For more information about the terms of the license please see: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>.

Copyright © Department of Basic
Education 2019 222 Struben
Street, Pretoria, South Africa
Contact person: Ms C. Weston
[Email: Weston.C@dbe.gov.za](mailto:Weston.C@dbe.gov.za)
Tel: (012) 357 4183
<http://www.education.gov.za>
Call Centre: 0800202933

Acknowledgements

The extracts from the novel in this study guide are
from *Nandi ndi shenga* by Sigogo Ndivhudzannyi
Emelina.

Mind the Gap Team

Senior Project Leaders: Dr S. Malapile, Ms C Weston
Production co-ordinators:
B. Monyaki, B. Ras, M. Phonela, M. Nematangari
Authors: L Nemukula,

Designer: Page82 Media
Onsite writers' workshop support:
J. Mphidi, V. Magelegeda, P. Hlabiwa, R. Maboye, N. Malope

Ministerial Foreword

The Department of Basic Education remains steadfastly committed to innovative strategies aimed at enhancing learner attainment. Consistent with the government's commitment in promoting the indigenous languages that form the tapestry of our democratic landscape, this Mind the Gap Self study guide is a concrete demonstration of this commitment.

The release of this self-study guide incorporates all the official African Home Languages focusing on the novel genre at this stage. Not only does the study guide incorporate the African languages, but it also incorporates South African Sign Language Home Language, Afrikaans Home Language and English First Additional Language.

The Mind the Gap Literature Self Study Guide is responding to the broader sectoral reading challenges that the country is experiencing. It seeks to strengthen the following strands of the National Reading Sector Plan: Teacher Development and Support; Direct Learner Support; and Provisioning and Utilisation of the Learning and Teaching Support Materials. Its interactive nature will make it easier for both teachers and learners to read, to learn or study. It is hoped that through this Study Guide, the reading and learning outcomes will be achieved.

Key terminologies are explained or illustrated in a simplified manner and examples of the types of questions as a learner you may expect to be asked in an examination, are included in this study guide. In order to build your understanding, specific questions and possible responses forms part of the study guide package.

The study guide is designed to appeal to any learner offering Grade 12, whether as a part-time or a full-time candidate. Educators in the field will also find it an invaluable resource in their practice.

Every learner is a national asset, all you need now is to put in the hours required to prepare for the examinations and excel! We wish each and every one of you good luck and success.



Matsie Angelina Motshekga, MP
Minister of Basic Education

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Motshekga".

MRS AM MOTSHEKGA, MP
MINISTER
DATE: 14 NOVEMBER 2019

ZWI RE NGOMU

NDIMA			SIATARI
1	1	Marangaphanda	
	1.1	Ri a ni lumelisa mugudi wa Gireidi ya Vhufumimbili	
	1.2	Gaidi iyi i nga shumisiwa hani?	
	1.3	Tsivhudzo ya kuvhalele na kuñwalele kwa mulingo	
	1.3.1	Kuvhalele kwa mulingo	
	1.3.2	U vhala mulingo	
	1.3.3	Nyangaredzo ya bammbiri ḥa vhuvhili	
	1.3.4	Mbudziso pfufhi na ndapfu	
	1.3.5	Vhalingi vha sedza mini	
	1.3.6	Maipfi ane a shumiseswa kha u vhudzisa mbudziso	
	1.3.7	Nyangaredzo	
2		Manweledzo u ya nga ndima: Isha ḥa mitodzi	
3		Thođea dza bugu ya nganea	
	3.1	Tsenguluso ya thero	
	3.2	Vhaanewa / Vhabvumbedzwa	
	3.2.1	Tshaka dza vhaanewa	
	3.2.2	Tsenguluso ya vhaanewa	
	3.3	Khuđano	
	3.3.1	Tshaka dza khuđano	
	3.3.2	Tsenguluso ya khuđano	
	3.4	Puloto	
	3.4.1	Tsenguluso ya puloto	
4		Tsenguluso ya fhethuvhupo	
	4.1	Mbudziso	
	4.2	Tsumbo dza mbudziso ndapfu na phindulo dzadzo	
	4.3	Tsumbo dza mbudziso pfufhi na phindulo dzadzo	
	4.4	Mbudziso dzine dza ḫo fhidulwa nga mugudi.	
		Ruburiki ya maanea a Litheretsha	

NDIMA YA 1

1. MARANGAPHANDA

1.1 Ri a ni lumelisa mugudi wa Gireidi ya Vhufumimbili.

Gaidi iyi ya “Mind the Gap” i ni thusa u dilugisela mulingo wa mafheloni a nwaha wa Tshivenda Luambo lwa Hayani bammbiri la vhuvhili.

Bammbiri la vhuvhili li katela nganea, dirama na vhurendi.

Gaidi iyi yo disendeka kha nganea ya Vho Sigogo N.E ine ya vha inwe ya bugu dza nganea dzo randelwaho vhagudi vha Gireidi ya Vhufumimbili.

Ni humbelwa uri gaidi iyi ni tou i shumisa sa sumbandila. Ni lavhelelwa uri ni vhale bugu yo randelwaho ya nganea nga vhu $\ddot{\text{d}}$ alo.

1.2 Gaidi iyi i nga shumiswa hani?

Kha gaidi iyi ni wana mafhungo nga ha mu $\ddot{\text{n}}$ wali. Hu dovha hafhu ha vha na nyangaredzo ya tshivhumbeo tsha bammbiri la vhuvhili. Manweledzo a bugu iyi yo $\ddot{\text{t}}$ he na mbudziso dzi tu $\ddot{\text{t}}$ ulaho dzangalelo la u vhala na dzone dzo angaredzwa. Musi ni tshi vhala gaidi heyi ni do kona u pvesesa zwinzhi nga ha zwi tevhelaho:

-Vhabvumbedzwa / vhaanewa, thero, khu $\ddot{\text{d}}$ ano, puloto, fhethuvhupo, siangane na tshifthinga.

1.3 . TSIVHUDZO YA KUVHALELE NA KUÑWALELE KWA MULINGO

1.3.1 Kuvhalele kwa mulingo




- Dzudzanyani mushumo wa u vhala u ya nga khethekanyo ya u thoma. Na fhedza ni fanelu u awela nyana ni kone u fhirela kha iñwe khethekanyo.
- Ivhani na zwoñhe zwine na ñ do zwi shumisa ni tshi vhala phanda ha musi ni tshi thoma u vhala sa penisela, bolopheni, bammbiri, ngilasi ya madi na peni i talelaho zwa ndeme zwine na khou vhala.
- Ivhani na fulufhelo, izwi zwi thusa uri vhuluvhi hanu vhu tou fombe kha zwine na khou vhala.
- Vhuluvhi hanu vhu shuma zwavhuñi nga u shumisa mivhala na zwifanyiso. Edzisani u zwi shumisa nga hune na kona.
- U dovhola ndi zwa ndeme kha u elelwa mafhungo ane na fanelu u a vhala. Vhalani mushumo wañu u swikela ni tshi kona u u elelwa zwi sa kondi.
- Funzani muñwe ane a ñ do thetshelesa zwine na khou vhala. Zwi a thusa u vhalela notsi dzañu nñha.
- U edela lwo linganelaho vhusiku vhuñwe na vhuñwe, u la zwiliwa zwa mutakalo, na u nwa madi manzhi ndi zwa vhuthogwa zwine na fanelu u ita u thusedza vhuluvhi hanu.
- U vhalela mulingo zwi fana na u ita ndowendowe, zwo ralo ni fanelu u dilugisela.

1.3.2 Duvha la mulingo

- Idani na bolopheni dzi ñwalaho, penisela yo vhaðiwaho, raba na



Mañwalel
e a
mulingo



*Shumisani gaidi iyi ya
litheretsha sa bugu ya
u shumela, ñivalani
notsi, olani
zwifanyiso ni talele
mihumbulo ya
ndeme.*

tshivhadapenisele. Ni ðe na **bugundaula na vhurifhi ha u tendelwa u ñwala**. Swikani u ñwala hu tshe ho sala awara.

- Iyani bungani ni sa athu u thoma u ñwala. Ni songo fhedza tshifhinga tshanu tsha u ñwala nga u ya bungani musi ni kati na u ñwala.
- Ni fanela u ðivha musi mulingo u tshi tou thoma uri ndi dzifhio mbudziso **tharu** dzine na ðo dzi fhindula kha vhurendi, **nthihi** ine na ðo i fhindula kha nganea na uri ndi ifhio **nthihi** ine na ðo i fhindula kha ðirama. Vhalani ndaela nga vhuronwane.
- Sedzulusani mbudziso iñwe na iñwe uri ni kone u pfectsa zwine ya khou vhudzisa. Ni songo fhindula mbudziso ni songo ranga na pfectsa. **Arali na sa fhindula mbudziso nga ndila yo teaho, a ni nga koni u avhelwa maraga dzayo.** Lavhelesani maipfi ane a vha khoñø kha mbudziso uri ni kone u i fhindula nga ndila yo teaho. Ni ðo wana mutevhe wa maipfi ane a shumiseswa kha u vhudzisa mbudziso kha ndima yeneyi ya i kha gaidi iyi.

- Langani tshifhinga tshañu zwavhuđi. Thomani nga mbudziso ine na vhona i tshi leluwa. Musi ni tshi fhindula mbudziso, sedzani maraga dze dza avhelwa khayo uri ni kone u fhindula nga mafhungo a lingenaho maraga idzo. Pimani u wana gumofulu ya maraga nga u ፲ea mbuno dzine dza pfadza/ pfala.
- Dzikani naho mbudziso i tshi pfala i tshi kondà musi ni tshi i lavhelesa lwa u thoma. Nga murahu ha u i lavhelesa zwavhuđi, ni ዳ i vhona i tshi tumana na zwiñwe zwe na zwi vhala. Arali na pfa mbudziso i tshi khou kondà vhukuma, fhirelani kha i tevhelaho ni kone u i humela arali hu tshi kha ጥi vha na tshifhinga. Edzisani u fhindula mbudziso dzothe dzine na khou tea u dici fhindula.
- ንwalani zwi no vhonala uri vhaṭhaṭhuvhi vha lelutshelwe nga u vhala mushumo wañu. U ንwala nga u veta-veta na u hwayekanya zwi a mbumburisa maraga.

1.3.3. NYANGAREDZO YA BAMMBIRI LA VHUVHILI LA TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI.

Bammbiri ili ድi na maraga dza 80. Maraga dza 30 ndi dza vhurendi, dza 25 ndi dza nganea kana folokuloo ngeno dziñwe dza 25 dici tshi bva kha ጥirama.

Kha bammbiri ስa mulingo ni ዳ lavhelelwa u vhala ndaela saizwo zwo sumbedzwaho afho fhasi:

NDAELA NA MAFHUNGO THANGELI

1. Ni humbelwa uri ni vhale siaṭari ili nga vhournwane ni sa athu u fhindula mbudziso.
2. Ni songo vhuya na edzisa u vhala bammbiri ዽothe. Tolani thebulu ya zwi re ngomu kha siaṭari ስa 4 ni swaye nomboro dza mbudziso dzo vhudziswaho kha zwibveledzwa zwe na guda uno ንwaha. Nga murahu ha izwo, vhalani mbudziso idzo ni nange dzine na tama u dici fhindula.

3. Bammbiri heli li na KHETHEKANYO THARU:

KHETHEKANYO YA A:	Vhurendi	(30)
KHETHEKANYO YA B:	Folukuloo KANA Nganea	(25)
KHETHEKANYO YA C:	Dirama	(25)

4. Fhindulani MBUDZISO THANU dzo fhelela: THARU kha KHETHEKANYO YA A, NTHIHI kha KHETHEKANYO YA B na NTHIHI kha KHETHEKANYO YA C nga ndila i tevhelaho:

KHETHEKANYO YA A: VHURENDI

VHURENDI HO VHONWAHO/RANDELWAHO– Fhindulani mbudziso MBILI.

VHURENDI VHU SONGO VHONWAHO – Mbudziso ya KHOMBEKHOMBÉ.

KHETHEKANYO YA B: NGANEÀ/FOLUKULOO

Fhindulani mbudziso NTHIHI.

KHETHEKANYO YA C: DIRAMA

Fhindulani mbudziso NTHIHI.

5. KUNANGELWE KWA MBUDZISO KHA KHETHEKANYO YA B (NGANEÀ/FOLUKULOO) NA YA C (DIRAMA):

- Fhindulani mbudziso FHEDZI dza kha nganea/folukuloo na kha dirama dze na guda.
- Fhindulani MBUDZISO NDAPFU NTHIHI na MBUDZISO PFUFHI NTHIHI. Arali na fhindula mbudziso ndapfu kha KHETHEKANYO YA B, ni fanela u fhindula mbudziso pfufhi kha KHETHEKANYO YA C. Arali na fhindula mbudziso pfufhi kha KHETHEKANYO YA B, ni fanela u fhindula mbudziso ndapfu kha KHETHEKANYO YA C.
- Shumisani mutevhe wa u sedzulusa uri u ni thuse.

6. VHULAPFU HA PHINDULO

- Mbudziso ndapfu ya **Vhurendi** i tea u fhindulwa nga maipfi a u bva kha a 250 u ya kha a 300.
- Mbudziso ndapfu dza khethekanyo ya **Nganeà/Folukuloo**, na ya **Dirama** dzi tea u fhindulwa nga maipfi a u bva kha a 400 u ya kha a 450.
- Vhulapfu ha phindulo dza mbudziso pfufhi vhu tea u langwa nga maraga dzo nekedzwaho/avhelwaho. Phindulo dza vhalingiwa dzi tea u pfufhishadzwa dza dovhia dza livhanywa.

7. Tevhedzani ndaela dzo nekedzwaho mathomoni a KHETHEKANYO INWE na INWE nga vhuronwane.

8. Nomborani phindulo dzaṇu u fana na mutevhe wa u nombora wo shumiswaho kha ili bammbiri ḥa mbudziso.
9. Thomani KHETHEKANYO INWE na INWE kha siatari LISWA.
10. Ndangatshifhinga yo anganywaho:

KHETHEKANYO YA A: Hu anganyelwa u swika kha minetse ya 40
 KHETHEKANYO YA B: Hu anganyelwa u swika kha minetse ya 55
 KHETHEKANYO YA C: Hu anganyelwa u swika kha minetse ya 55

11. Nwalani nga vhudele, nahone zwi vhaleaho.

THEBULU YA ZWI RE NGOMU

KHETHEKANYO YA A: VHURENDI

Vhurendi ho randelwaho: Fhindulani mbudziso MBILI DZINWE na DZINWE.

NOMBORO YA MBUDZISO	MBUDZISO	MARAGA	NOMBORO YA SIATARI
1.	Mbudziso ndapfu	10	
2.	Mbudziso pfufhi	10	
3.	Mbudziso pfufhi	10	
4.	Mbudziso pfufhi	10	

NA

Vhurendi vhu songo vhonwaho: Mbudziso ya KHOMBEKHOMBE

5.	Mbudziso pfufhi	10	
*PFESESANI: Fhindulani MBUDZISO NDAPFU NTHIHI na PFUFHI NTHIHI. Arali na fhindula mbudziso ndapfu kha KHETHEKANYO YA B, ni tea u fhindula MBUDZISO PFUFHI u bva kha KHETHEKANYO YA C. Kha KHETHEKANYO YA B na KHETHEKANYO YA C, fhindulani mbudziso nthihi-nthihi u bva kha KHETHEKANYO inwe na inwe.			

KHETHEKANYO YA B: NGANEA/FOLUKULOO

Fhindulani mbudziso NTHIHI u bva kha nganea/folukuloo yo randelwaho.

6.	Mbudziso ndapfu	25	
7.	Mbudziso pfufhi	25	
8. Nandi ndi shenga?	Mbudziso ndapfu	25	
9. Nandi ndi shenga?	Mbudziso pfufhi	25	

KANA

FOLUKUŁOO: Fhindulani mbudziso NTHIHI u bva kha FOLUKUŁOO yo randelwaho.

10.	Mbudziso ndapfu	25	
11.	Mbudziso pfufhi	25	
KHETHEKANYO YA C: DIRAMA			
Fhindulani mbudziso NTHIHI fhedzi u bva kha DIRAMA dzo randelwaho.			
12.	Mbudziso ndapfu	25	
13.	Mbudziso pfufhi	25	
14.	Mbudziso ndapfu	25	
15.	Mbudziso pfufhi	25	

***PFESESANI:** Kha KHETHEKANYO YA B na YA C, fhindulani MBUDZISO NDAPFU NTHIHI na MBUDZISO PFUFHI NTHIHI.
A ni lavhelelw u fhindula mbudziso MBILI ndapfu kana mbudziso MBILI pfufhi.

MUTEVHE WA U SEDZULUSA

Shumisani uyu mutevhe wa u sedzulusa uri ni vhe na vhutanzi ha uri no fhindula tshivhalo tsho teaho tsha mbudziso nga u vhea luswayo afho ho teaho:

KHETHEKANYO YA	NOMBORO DZA MBUDZISO	TSHIVHALO TSHA MBUDZISO DZO TEAHO U FHINDULWA	LUSWAYO (✓)
A: VHURENDI (Vhurendi ho randelwaho)	1–4	2	
A: VHURENDI (Vhurendi vhu songo vhonwaho)	5	1	
B: NGANEA/FOLUKUŁOO (Mbudziso Ndapfu kana Mbudziso Pfufhi)	6–11	1	
C: DIRAMA (Mbudziso Ndapfu kana Mbudziso Pfufhi)	12–15	1	

***PFESESANI:** Kha KHETHEKANYO YA B na YA C, ni tea u vha na vhutanzi uri no fhindula mbudziso NDAPFU NTHIHI na PFUFHI NTHIHI.
A ni tei u fhindula mbudziso ndapfu MBILI kana mbudziso pfufhi MBILI.

1.3.4 MBUDZISO PFUFHI NA NDAPFU

Kha mbudziso pfufhi ni ɻewa tshipiða tshi bvaho buguni ya nganea. Ni ðo konaha u fhindula mbudziso dzo ɻisendekaho kha bugu iyo yo randelwaho. Phindulo ni nga dzi wana dzi tshi bva kha tshipiða tsho ɻewaho, ngeno dziñwe dzi tshi ðo linga u pfectesa hañu ha zwiñwe zwipiða zwi re nga ngomu ha bugu iyo: tshiñori tshayo, vhaanewa vhayo, zwiga zwayo na theroyayo. Dziñwe mbudziso dzi linga mihumbulo yañu nga ha iyo bugu.

Kha mbudziso ndapfu ni fhiwa tshitatamennde tshi angaredzaho ɻhodea dza nganea na fanela u fhindula mbudziso yo ɻisendekaho khatsho. Mbudziso iyi ni fanela u i fhindula nga ndila ya maanea a ɻitheretsha. Humbulani uri maanea aña a tea u vha na tshivhumbeo. Musi ni tshi fhindula mbudziso iyi ni fanela u khwañhisidza nga zwi bvaho buguni ya nganea yo randelwaho. Musi mbudziso iyi i tshi ɻolwa hu shumiswa ruburiki. Maraga dzi avhelwaho kha mbudziso iyi ndi 25.

1.3.5. VHALINGI VHA SEDZA ZWIFHIO?

Vhalingi vha ðo ɻhañhuvha phindulo dzau pfufhi zwi tshi elana na:

- Kupfesesele kwañu nga ha zwine nganea na maiwe maiñwalwa zwa amba zwone. Ni fanela u kona u ɻalusa mafhongo ane a sa tou vha khagala kha bugu yo randelwaho.
- U kona hañu u dzudzanyulula mafhongo kha bugu idzo. Tsumbo: Ni nga vhudzisa uri ni nweledze mafhongo mahulwane kha bugu idzo kana u sumbedza u fana kana u fhambana ha vhabvumbedzwa vhavhili.
- U kona u ɻekedza mafhongo e a si tou buletshedzwa zwi khagala kha bugu, ni tshi khou shumisa zwine na vho zwi ɻivha buguni iyo. Izwi zwi vhidzwa u pfi iniferentsi. Zwithu hezwi zwi nga katela u sumbedza uri figara ya muambo yo shumisiwaho buguni i nga ɻuñuwedza hani kupfesesele kwañu kwa bugu, u ɻalutshedza theroyaho kana u vhambedza zwiito zwa vhabvumbedzwa vho fhambanaho kha bugu.

- U kona haṇu u ita khaṭhulo nga ha zwipiḍa na u fha mihibumbulo yaṇu nga ha bugu zwi tshi elana na mafhungo a bugu iyo. Haya maitele a vhidzwa u pfi ṭhaṭhuvho ya bugu. Tsumbo, ni nga vhudziswa u pfi ni a tendelana naa na mafhungo o ḥetshedzwaho kana uri ni ḥalutshedze uri muhumbulo muhulwane wa mubvumbedzwa a tshi ita izwi ndi ufhio?
- U kona haṇu u pfesesa vhabvumbedzwa kha bugu na ndila ye bugu ya ḥwaliswa zwone zwi tshi elana na kutshilele kwavho. Haya maitele a vhidzwa u pfi u takalela (aphirishiesheni). Tsumbo, Ni nga vhudziswa uri ni vhona u nga mubvumbedzwa mukene u ḫi pfa hani, kana uri arali ho vha hu inwi mubvumbedzwa mukene no vha ni tshi ḫo ita mini arali no ḫiwana ni kha nyimele ine uyo mubvumbedzwa a vha khayo. Ni nga ḫi vhudziswa uri ḥalutshedzani uri tshitaela tsha muṇwali tshi thusedza hani u bvisela khagala zwine mubvumbedzwa a ḫipfisa zwone.

1.3.6 MAIPFI ANE A SHUMISESWA KHA U VHUDZISA MBUDZISO.

Hedzi ndi tsumbo dza tshaka dza mbudziso dzine na nga ḥangana nadzo mulingoni

LUSHAKA LWA MBUDZISO	ZWINE NA FANELA U ITA
<i>Mbudziso dici re khagala dzine phindulo dzadzo dza vha dici khagala]</i>	
Bulani vhabvumbedzwa / fhethu / zwithu...	Ṅwalani madzina, vhatambi, fhethu, nz.
Neani mbuno/ zwiitisi/ mihibumbulo	Ṅwalani mafhungo ni sa ḥalutshedzi
Ifhani mbuno mbili kha / ndi ngani	Ifhani mbuno mbili
Ṭalusani mubvumbedzwa/ mbuno/ hu itea mini musi.	Ṅeansi dzina ḫa mubvumbedzwa, ḥeansi mihibumbulo
Ṭalutshedzani fhethu/ zwiito/ hu bvelela mini musi..	Ṅwalani mbonalo ya zwithu tsumbo: fhethu hu vhonalah, pfala, nukhisa, sa mini? Mubvumbedzwa mukene u na vhulenda, tshinwa, vhuhalia naa?
Ndi mini zwine mubvumbedzwa mukene a ita	Ṅwalani zwo bvelelaho – zwe

musi	mubvumbedza a ita
Ndi nga mini mubvumedzwa mukene a tshi ita..	Neani mbuno uri ndi nga mini mubvumbedza mukene a tshi ita zwe a ita no lavhelesa puloto
Ndi nnyi / O itaho	Ñwalani dzina ja mubvumbedza
Mafhundo aya a elana na nnyi?	Ñwalani dzina ja mubvumbedza
<i>Mbudziso dza u dzudzanyulula dzi ḥodaho u dzudzanya zwipiqa zwa mafhundo</i>	
Nweledzani mihumbulu mihiwlwane	Nweledzani ni sa ḥalutshedzi mafhundo manzhi
Kuvhanganyani fhethu huthihi zwithu zwi elanaho	Țumanyani zwithu zwi fanaho fhethu huthihi
<i>Mbudziso dza iniferensi (u humbulela) musi u tshi sedza zwi re buguni</i>	
Talutshedzani ndila ine mihumbulu ya tumana na theron gayo	Țalusani țhumano ya mihumbulu na theron.
Vhambedzani zwiito zwa mubvumbedza mukene na zwiito zwa mubvumbedza mukene	Bulani zwiito zwi fanaho na u fhambana hazwo.
Maipfi aya a ni humbudza, bvukulula zwifhio u ya nga / nyimele iyi i ni vhudza mini?	Bulani uri ni humbula uri zwi amba mini zwi tshi elana na zwine na khou pfisa zwone bugu iyo.
Mubvumbedza mukene u ita mini musi... Talutshedzani uri zwiwe zwithu zwo kwamisa hani mubvumbedza mukene Talutshedzani uri ni ḥivha hani uri mubvumbedza mukene ndi...	Ñwalani zwine mubvumbedza a ita/ zwe mubvumbedza a ita/ a ḥipfisa zwone.
Mubvumbedza mukene u amba mini a tshi ri..	Țalutshedzani uri ndi nga mini o shumisa ayo maipfi.
Mafhundo a tevhelaho ndi ngoho kana a si ngoho`	Fhindulani nga EE kana HAI u livhana na mbudziso yanu. Neani na mbuno ya phindulo yanu.
Nangani phindulo yone u fhedzisa mafhundo a tevhelaho	Nangani ḥedere ḥithihi kha o nekedzwaho ni li nwale u livhana

	na mbudziso yone.
Fhedzisani fhungo ili nga u niwala maipfi o siiwaho	Nwalani maipfi o siiwaho
Topolani mutala u bvaho buguni u sumbedza vhungoho ha phindulo yanu	Nwalani mutala wona u bvaho buguni ni tshi khou shumisa maipfi one na tswayo dzone.Ni dovhé ni shumise na zwiðevhe u sumbedza uri no tou a dzhia buguni
<i>Mbudziso dza u ḥaṭhuvha dzi ṭoḍaho khāṭhulo yanu zwi tshi elana na kupfesesele kwaṇu kwa bugu</i>	
Talutshedzani muhumbulo wanu/ vhuḍipfi ha mubvumbedzwa/ thero ya bugu	Dzhielani mafhungo othe a re buguni n̄tha ni kone u fha muhumbulo wanu
Ni humbula uri....	Mbudziso iyi a i na phindulo yone kana i si yone fhedzi inwi ni fanelu u fha mbuno ya u tikedza phindulo yanu.
<i>Mbudziso dza u khōḍedzela dici ṭoḍaho vhuḍipfi hanu zwi tshi tevhela zwi bvelelaho kha vhabvumbedzwa</i>	
No vha ni tshi ḍo ḫipfa hani arali no vha ni mubvumbedzwa mukene musi...	Mbudziso iyi a i na phindulo yone kana i si yone fhedzi inwi ni fanelu u khwaṭhisedza phindulo yanu
Ṭalutshedzani kupfesesele kwaṇu nga ha..	Neani ḫalutshedzo nga kupfesesele kwaṇu
Ni a pfela vhuṭungu mubvumbedzwa mukene?	Neani muhumbulo wanu

1.3.7 NYANGAREDZO

MUŃWALI WA BUGU

Muńwali wa bugu iyi ndi **Vho-N.E. Sigogo** vho bebelwaho kha ja Hatshivhasa nga ja 28 Khubvumedzi 1949. Pfunzo dzavho dza phuraimari vho dzi Ʉaphudza kha phuraimari ya Gondeni nga ńwaha wa 1963. Vho ḥo fhirela sekondari ya Tshivhase he vha Ʉaphudza murole wa vhumalo nga 1967. Vho ita pfunzo dzavho dza vhudededzi gudedzini ja Vendaland Training Institute. Vha vha mudededzi nga ńwaha wa 1970 kha phuraimari ya Murangoni. Muńwali o vha mutakaleli wa pfunzo lwe vha fhedza vho ya yunivesithi ya Venda. Vho vuledza digirii ya BA nga 1985. Nga ńwaha wa 2012 vho ḥo vuledza BA(Hons) heneffa Yunivesithi ya Venda. Vho-Sigogo vha ńwala bugu dzi funzaho nga ha therero dzi no kwama matshilisano a vhathe, vhuńanga, vhurereli sa ndila ya u funza ndila dzine vhathe vha tshila ngadzo. Muńwali uyu o wina pfufho dzi re na tshivhalo.

THOHO YA NGANEA

Nandi ndi Shenga? Ndi mbudziso yo livhiswaho kha vhathe vha dzulaho vhuponi ha Tshandebvu he Tshifhiwa a bebwa hone.

Musi ńwana o bebwa muńani, a ri a tshi mela mańo a thoma nga a luńaha lwa nthā, u pfi ndi shenga. Muthu wa shenga u fhiwa samba saizwi kuhumbulele kwa vhathe ku kwa uri arali a nga luma muthu, tshilonda tsho bveledzwaho nga u lumiwa uho a tshi fholi. Muńani hune ńwana a diwana e khawo na vha muńa uyo we a bebiwa wa hawe vha a Ʉalulwa nga vhańwe vhathe tshitshavhani. Nyimele iyi tshitshavha tshi i bađekanya na vhuloi lune vha. humbula uri zwi a Ʉula. Hezwi ri zwi vhone zwi tshi bvelela kha muńa wa Vho-Madilaga. Tshifhiwa u a tambudziwa na u vhidzwa nga madzina. Khotsi awe vha a mu sanda. Ri vhone mme awe vha vhone vhanne a vha tseki kha u tikedza na u funa ńwana wavho.

NDIMA YA 2

2.1 MANWELEDZO A NDIMA DZA BUGU YA NANDI NDI SHENGA?

NDIMA	MANWELEDZO A NDIMA IDZI
1	<p>Vho Madilaga sa muanewa muhulwane vha bvisela khagala tsheo ye vha dzhia mbiluni yavho kha mufumukadzi wavho Vho Luvhani ya uri vhana vhavho vhararu vho lingana. A vha tsha ṭoda lunwe lutshetshe mudini wavho. Muhumbulo uyu wa Vho Madilaga u bvukululwa nga mulandu wa musi Vho Luvhani vha tshi ḋivhadzwa nga nese ngei kiliniki ya Tshandebvu uri vho pfukwa. Fhongo ili lo dina Vho Luvhani lwe vha lila lu tungufhadzaho. Mafhongo aya o vhuya a dzheniwa na nga mushumelavhapo Vho Silima vhe vha lingedza u rindidza mbilu ya Vho Luvhani. U dihwala ha Vho Luvhani hu disa pfudzungule khulu afha muṭani wa Vho Madilanga.</p> <p>Vho Madilaga a vha pfectesuri ndi ngani Vho Luvhani vha tshi nga dihwala ngeno vha tshi khou ita zwa vhutea muṭa. Izwi zwi vha swikisa na kha u tou bula la uri uyo riwana a no do bebw a vha nga mu ṭanganedzi na luthihi. Vho Madilaga vha ḥa u khukhulisea musi Vho Luvhani vha tshi vha vhudza uri khonani yavho Vho Tshianeo ndi mudzadze nga riwana wa vhuṭanu na vhuthihi. Nga u dinalea Vho Madilaga vho mbo di pwasha khaphu ya tie ye vha vha vha tshi khou nwa. Mafhongo a riwana wa Vho Tshianeo o takadza Mutshutshu na Ladzani, vhane vha khou tama-vho mme avho Vho Luvhani vha tshi nga beba munwe riwana hafha muṭani wa havho ane a do thusana na Lufuno kha u bika.</p> <p>U linga ha u guda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bulani madzina a vhana vha Vho Luvhani na Vho Madilaga. (3) 2. Sumbedzani uri vhana avho vhe na vha bula afho n̄ha ndi vha mbeu de? Tikedzani phindulo yanu. (3) 3. Arali ho vha hu inwi Vho Luvhani ni tshi khou vhudzwa u pfi riwana ane na do mu beba ha nga ṭanganedziwi na luthihi no vha ni tshi do ita mini? Bulani zwivhili. (2)

	<p>4. Ndi ngani Vho Madilaga vha tshi sinyuswa nga u vhudzwa havho mafhungo a u beba ha Vho Tshianeo? (2)</p> <p>Phindulo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lufuno,Mutshutshu na Ladzani 2. Lufuno ndi musidzana ngeno Mutshutshu na Ladzani vha vhatukana. Izwi ri zwi vhona musi Ladzani a tshi humbel a mme awe uri vha bebe riwana ane a do thusana na Lufuno u bika. 3. a) Ndo vha ndi tshi do ya nda talutshedza vhafunzi uri vha fhe muta washu thuso ya zwa muhumbulo. b) Ndo vha ndi tshi do ya kha mashaka a Vho Madilaga zwi hulu hulu khaladzi kana khotsimunene wavho uri vha vha vha kaidze. Na zwiñwe zwi pfalaho. 4. Vho Madilaga vha vhona u nga mufumakadzi wavho a nga vha o tou vha muimana nga khole a tshi khou edzisela khonani yawe Vho Tshianeo.
2	<p>Vho Luvhani vha kwengweledza mukalahwa wavho Vho Madilaga u tanganedza u vhifha havho muvhilini. U kwengweledzana uhu ho ñanisa pfudzungule ye ya fhedzisela Vho Luvhani vho ñala vhusiku vha ya hayani. Musi Vho Madilaga vha tshi vhona uri mufumakadzi wavho vho ñala vha lingedza u founa, founu ya lila henefho ñduni. Vho Madilaga vha kwama riwana Lufuno vha mu vhudza uri Vho Luvhani a vhaho. Vho Madilaga vha dzula masofani vhe goo, samusi vha sa ñivhi hune mufumakadzi wavho a vha hone. Nga awara ya vhuña madautsha Vho Muvhi, Vho Luvhani na Vho Mainganye vha dzhena mudini wa Vho Madilaga. Lwendo ulu lwo vhangwa nga phambano iyi i re vhukati ha Vho Madilaga na mufumakadzi wavho. Muñangano ndi wa u dzudzanya fhungo ili. Vho Madilaga vho gwadama fhasi vha losha vha humbela pfarelo. Vhathu avha vho thusana u ladza fhungo ili. Vho Madilaga vha humbela pfarelo vhutshilo ha ya phanda.</p>

U LINGA HA U GUDA

1. Ndi ngani Vho Luvhani vho nala vhusiku vha ya hayani? [1]
2. Ndi vhushaka-de vhune ha vha hone vhukati ha Vho Luvhani na Vho Muvhi? [1]
3. Ndi ngani Vho Madilaga vha sa $\ddot{\text{t}}$ odi $\dot{\text{i}}$ wana wavho Lufuno a tshi foinela khonani dza mme awe Vho Luvhani u itela u $\ddot{\text{d}}$ ivha arali vha tshi $\ddot{\text{d}}$ ivha hune vha vha hone. [1]

PHINDULO

1. Vho nala nga murahu ha musi hu na phambano vhukati havho na Vho Madilaga nga mulandu wa thumbu ine vha vha nayo ine munna wavho a vha i $\ddot{\text{t}}$ anganedzi.
2. Ndi khaladzi na khaladzi.
3. Vha khou shona uri vhathe vha $\ddot{\text{d}}$ o ri mini kana vha $\ddot{\text{d}}$ o vha dzhiisa hani musi vha tshi wanulusa uri Vho Luvhani a vhaho hayani.

3

Vho Luvhani vha tshi bva kiliniki tshikaloni, vha fhira nga ofisini ya mushumelavhapo Vho Silima vhe vha $\ddot{\text{d}}$ i thusana navho u rangani ha thaidzo iyi yo ambarelaho khavho. Vha tshi $\ddot{\text{d}}$ a lwa u thoma u ya nga Vho Silima zwi sumbedza Vho Luvhani vho vha vho $\ddot{\text{d}}$ a afho ofisini vha si tsha $\ddot{\text{d}}$ ivha zwine vha nga ita. Musi vha tshi bva ofisini ya mushumelavhapo ri vha vhone vha na Vho Muhanganei vha tshi $\ddot{\text{t}}$ utuwedzana u $\ddot{\text{t}}$ anganedza thaidzo dzine vha vha khadzo. Vho Muhanganei na vhone vha khou $\ddot{\text{t}}$ angana nazwo zwa u kolelwa nga mufumakadzi wa Vho Bili ane zwa sumbedza a tshi humbulela uri Vho Muhanganei vha pfana na munna wavho. Vha vho humbulelwa na uri na $\dot{\text{i}}$ wana ane a khou dzhena Yunivesithi a nga vha a tshi khou dzhena nga tshelede ya vhenevha Vho Bili.

Zwenezwo avha vhavhili vho ima, Vho Muhanganei vha foinelwa nga Vho Patel. Lutingo lu khou $\ddot{\text{t}}$ oda avha Vho Muhanganei vha tshi ya u ita ndingo dza mushumo ngei Makhado. Musi avha vhavhili vha tshi fhambana, muñwe na muñwe o ya mudini wawé. Vho Luvhani u lenga havho u swika hayani a zwi

vhangi thaidzo vhukati havho na munna wavho. Izwi zwi disa tshifanyiso tsha uri khuwha afho mu^{di}nini lo lala. Vho Madilaga vha sumbedza dakalo kha mufumakadzi wavho na nga kuambele kwavho. Tsumbo: "Kani ndi tou losha na kha inwi?" Izwi zwi seisa avha vhavhili. Vho Luvhani vho do talutshedza munna uri vho fhira nga kiliniki vha talutshedzwa uri nwana o takala naho tshi no vha dina u mutsiko wa malofha. Madekwana eneo hu kuvhanganywa vhana Lufuno, Ladzani na Mutshutshu vha divhadzwa nga ha u vhifha muvhilini ha mme avho nga Vho Madilaga.

U LINGA HA U GUDA

1. Kha mafhuno e na vhala Vho Silima vha shuma mushumo-de? (1)
2. Ndi tshini tshe manese vha tshi kala kha Vho Luvhani tsha vha vhlahedzisa? (1)
3. Tshivhangi tsha khudano vhukati ha Vho Muhanganei na mufumakadzi wa Vho Bili ndi tshifhio. (2)
4. Ni divha mini nga vhuteamuta? (2)

PHINDULO DZA U LINGA HU U GUDA

1. Ndi mushumelavhapo.
2. Ndi mutsiko wa malofha u re nthia.
3. Ndi ngauri mufumakadzi wa Vho Bili vha humbulela uri munna wavho u khou funana na Vho Muhanganei vha mushumi.

4

Vho Madilaga vha fheletshedza mufumakadzi wavho kiliniki he vha divhadzwa uri duvha li tevhelaho vha tea u ya sibadela vhunga vha si nga si bebele afho kiliniki. Zwenezwi vhe ndilani ya u vhuya kiliniki, vha tsivhudzana fhungo la uri ndi khwi^{ne} vha tshi ya u humbela makhadzi Vho Mainganye uri vha de vha sale na mudi. Vho Luvhani vha khou tea u ya sibadela duvha li tevhelaho. Vho ri u swika vho no amba na Vho Mainganye fhungo la mbo di swikiswa kha nwana wavho Nndwakhulu we na ene a sa vhuye a zwi hana zwauri mme awe vha ye u sala na mudi.

Nga li tevhelaho Vho Luvhani na mukalaha vha bubela sibadela he vha ri u

swika vha mbo di iswa muvanyani. Vho Luvhani vha kombetshedza u vhofholowa sibadela tsha Vhutshidzi nga mulandu wa nyimele ya mutsiko wa malofha we wa vha u n̄tha. Nga awara ya vhufumithihi mushumelavhapo Vho Zwiitani vho ya hune Vho Luvhani vha vha hone vha vha talutshedza uri vho beba riwana e na lino la n̄tha. Vho zwi talutshedza nga ndila i t̄anganedzeaho. Nwana musi o no diswa vho wana uri lino la hone a lo ngo tou khwātha nga u tou ralo. Vha tshi bva afho kha Vho Luvhani vho livha hune Vho Madilaga vha vha hone vha vha talutshedza nyimele. Avha vha munna vho sumbedza u sa t̄anganedza nyimele ya riwana hoyu.

Mushumelavhapo Vho Zwiitani vha kwengweledza Vho Madilaga uri vha t̄anganedza nyimele iyi. Vho Madilaga vha a zwi t̄anganedza naho zwi tshi vhonala tshifhatuwoni tshavho uri a vho ngo takala tshōthe. Ri zwi vhona nga zwiambro zwine vha amba na mufumakadzi wavho musi vha tshi ya u vhona riwana.

U LINGA HA U GUDA

1. Bulani dzina la sibadela tshe Vho Luvhani vha bebela khatsho. (1)
2. Hu tshi pfi mulwadze o iswa muvanyani zwi amba mini? (1)
3. Ndi zwifhio zwi re kha riwana wa Vho Luvhani zwi so ngo doweleaho? (1)
4. Musi Vho Madilaga vha tshi ri: “Zwino ro ka mādi ra vhuya na mini?”
Vho vha vha tshi amba mini? (2)

PHINDULO DZA MUDZISO DZA U LINGA

1. Vhutshidzi.
2. Ndi hune mulwadze a dzidzivhadzwa hone uri musi a tshi beba kana u itwa muaro a sa pfe u vhavha.
3. Ndi u bebwa e na lino la n̄tha.
4. Ndi musi vha tshi khou holedza mufumakadzi musi o no beba riwana a re na lino la n̄tha vhunga vhone vho vha vha sa tsha tōda muñwe riwana (zwi amba uri a hu na tshivhuya tshe tsha swikelelwa)

5 Mafhundo a u bebwa ha riwana wa Vho Luvhani e na lino la nthā sibadela tsha Vhutshidzi a hashiwa radio Fhaṭalushaka. Fhundo ili li kwamesa Vho Maambavhainwe vhe vha fhedzisela vho tou gidimela ngeyi sibadela u vhona riwana uyo. Vho niwa nga thoni nga murahu ha musi vha tshi wana uri ndi riwana wa muzwala wavho. Nga kha thuso ya vhafunzi Vho Boshoto vhe vha vha humbetshela pfarelo kha Vho Luvhani zwo ita uri Vho Maambavhainwe vha rembuluwe vha shumele Murena Yesu.

Vho Luvhani vha vhuya sibadela vha livhuwa makhadzi Vho Mainganye nge vha vha salela na vhana zwavhudzi. Vho Mainganye vha bula la uri a vho ngo vhudza vhana nga ha u bebwa ha riwana a na lino la nthā ngauri vho humbula uri vha do vhudzwa nga khotsi avho.

Musi Vho Luvhani vho no vhuyela hayani hu dovha ha tutuwa iñwe thaidzo ya u rina riwana dzina. Iyi thaidzo i totomowa nga murahu ha musi Vho Luvhani vho vhudza vhana vhavho uri u bebwa ha riwana uyu tshi tou vha tshifhiwa. Lufuno u pfa zwenezwo a mbo di ri ndi khwiñe hoyu riwana a tshi mbo di pfi Tshifhiwa. Vho Luvhani vha tshi swikisa dzina ili kha Vho Madilaga zwa tshinya mafhundo othe. Na liñwe na liñwe vhone vha khou tou mamiswa gunwe saizwi dzina ili vhone Vho Luvhani vho tou dzula vho langana na riwana wavho nga halo. Vho Madilaga vha dovha hafhu vha vhuisa fhungo la uri arali vho vha vho thetsheleswa kha la uri mihwalo i ngalangadzwe ndi musi zwino vha tshi do vha vho no hangwa nga hazwo. Nyimele iyi ya u irwa ha dzina i ita uri Vho Madilaga vha nale vha vhuye hayani vhusiku nahone vho vhu shela mavhendeni.

U linga ha u guda:

1. Ndi mini tsho swikisaho Vho Maambavhainwe sibadela tsha Vhutshilo? (2)
2. Ndi thuso ifhio ine Vho Maambavhainwe vha khou humbela kha vhafunzi Vho Boshoto?(2)
3. Bulani vhushaka vhu re hone vhukati ha Vho Mainganye na Vho

	<p>Madilaga.Tikedzani phindulo yanu. (3)</p> <p>4. U rinwa ha dzina la Tshifhiwa mutanu wa Vho Madilaga zwi vusa nyete. Ni a tendelana na fhungo ili naa? Tikedzani. (2)</p> <p>5. Mafhundo a u ngalangadzwa ha mihwalo a re kha ndima iyi ndi tsumbo yavhu^z ya khumelamurahu. Tikedzani fhungo ili. (2)</p>
6	<p>Phindulo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Maambavhainwe vha livha sibadela tshihuluhulu hu u ^{to}da u vhona ⁿwana o ^divhadzwaho radioni nge a bebwa e na ^lino la ⁿtha. 2. Vho Maambavhainwe vha humbelu vhafunzi Vho Boshoto uri vha vha humbelele pfarelo kha Vho Luvhani. 3. Vho Mainganye na Vho Madilaga ndi khaladzi na khaladzi. 4. Ee ndi a tendelana nalo ngauri u ambiwa ha dzina ili lo bvaho kha Lufuno two ^{do} vusa khakhathi khulu vhukati ha Vho Madilaga na Vho Luvhani. 5. Fhungo ili li humela murahu kha zwe Vho Madilaga vha vhudza Vho Luvhani lauri ⁿwana we vha mu hwala ndi khwi^z vha tshi tou mu ngalangadza a saathu bebwa ngauri vhone a vha tsha ^{to}da afha mutanu hu tshi bebwa muⁿwe ⁿwana. <p>Tshifhiwa sa ⁿwana o no aluwaho u ya tamba na vhaⁿwe vhana vha vhahura. Izwi zwi khou bvelela nga murahu ha miniwaha mi^zanu hune ra vhona a tshi tamba na Muyanalo ⁿwana wa Vho Ana muhura wa Vho Madilaga. Ndi henehfa u tambani hune ha bvukuluwa u sa ^tanganedzwa ha nyimele ya Tshifhiwa nga Vho Ana. Izwi zwi vhonala musi Muyanalo a tshi lilela mupopi wa Tshifhiwa lwe Vho Ana vha semana vha tshi teketela vha tshi itela uri zwi pfiwe nga Vho Luvhani.</p> <p>Mafhundo aya a vhaisa Vho Luvhani lwe vha ri vha tshi ^divhadza mukalaha nga fhungo ili mukalaha vha vha holedza madzuloni a u vha tikedza.</p> <p>Ladzani u vhuya tshikoloni ^{li}nwe ^duvha a songo takala na luthihi. Izwi two vhangwa nga u henehfa tshikoloni vha tshi funza nga ha shenga vhaⁿwe vhana vha sedza ene vho^z vha sea.</p>

Thaidzo idzi dzo ita uri Vho Luvhani vha sume fhungo ili kha vha Civic. Fhungo lo do tatamuwa la swika na ngei kha vha muhasho wa mutakalo we wa rumela Vho Nicholson uri vha de vha fha^ñuse tshitshavha nga ha u tanganedza vhana vho bebwaho vhe na vhuholefhali. Mutanganoni uyo Vho Luvhani vha fhiwa tshikhala tsha u talutshedza ndila ine vha tambudzwa ngayo tshitshavhani nga mulandu wa u beba nwana e na lino la nth. Ndi kha mu^ñtangano wonoyu we Vho Nicholson vha vha talutshedza uri zwa u bebwahha nwana e na lino a zwi thomi nga Tshifhiwa.

U LINGA HA U GUDA:

1. Bulani vhushaka vhukati ha Vho Madilaga na Vho Ana. (1)
2. Ndi tshini tshi takusaho Vho Luvhani u yo amba mafhungo kha vha Siviki? Bulani zwivhili. (2)
3. Ndi nnyi we a rumelwa u da u amba na vhathu vha Tshandebvu nga ha Vhuholefhali? (1)
4. Vho Luvhani vho olwa sa mufumakadzi wa muhaga. Ni a tendelana na fhungo ili naa? Tikedzani nga mbuno mbili. (2)

Phindulo:

1. Ndi vhahura
2. a) Ndi nge Vho Ana vha teketela Tshifhiwa nge nwana wavho a lilela mupopi.
b) U seiwa ha Ladzani tshikoloni nga vhaiwe vhana musi hu tshi khou ambiwa nga ha shenga.
3. Ndi Vho Nicholson.
4. a) Vho vha na tshivhindi tsha u livhana na vhathu vha Siviki vha tshi itela mulalo wa mudini wavho.
b) Vho vha na nungo dza u ima phanda ha gogo la Tshandebvu vha amba nga ha nyimele i vhavhaho ine ya muta wavho ya khou tangana navho.

7

Thaidzo ya mut̄ani wa Vho Madilaga i n̄ana i tshi ya. Vho Madilaga vha vhudza khaladzi avho Vho Mainganye uri Vho Luvhani vha khou kuvhanganya shango lothe u t̄ana riwana wavho kha nyimele yawe. Sa makhadzi mudini musi vho vhudzwa fhungo vha a da mudini wa khaladzi u pfectesa mafhongo e khaladzi avho a vha vhudza nga ha Vho Luvhani. Vho Luvhani vha vhudza vho Mainganye vhungoho ha mafhongo malugana na zwe vha vhudzwa nga khaladzi avho Vho Madilaga. Naho u da ha Vho Mainganye afha mudini wa khaladzi two vha zwi tshi sumba uri lo lala, two do shanduka thavha musi avha Vho Luvhani vha tshi onesa vha ya hayani. A vho ngo tenda na u fheletshedzwa nga mukalaha wavho, vha swika vha shululela mafhongo othe mme avho Vho Vele na khaladzi avho Vho Muvhi. Tshihulwane tshi vha disaho afha hayani ndi u itela u onesa uri vhone vha khou ya Polokwane. Mafhongo aya vho Madilaga vha vha songo a lavhelela saizwi vho lila lu tomolaho mbilu.

U LINGA HA U GUDA

- 1 .Ndi nga mini Vho Mainganye vha songo kona u t̄avhanya u da kha Vho Luvhani nga murahu ha u dalelwa havho nga vho Madilaga? (2)
2. Vho Madilaga vha khou amba ngoho vha tshi ri vho Luvhani vha khou itela bembela riwana wavho? Tikedzani (2)
- 3 .U ya nga vho Luvhani, ndi nga mini vho vhona two tea uri hu vhe na mut̄angano uyo? (2)
- 4 .Ndi mini zwine zwa khou itisa uri Vho Luvhani vha humbule u ya hayani ha havho? (2)
- 5 .Mut̄angano we vho Luvhani vha u ramba nga murahu ha musi vho no vhuya hayani wo vha u wa mini? (2)

PHINDULO

1. Vho itiswa ngauri kuiwe kwa zwiduhulu zwavho kwa vha ku tshi khou lwala.
2. Vho Madilaga a vha ambi ngoho. Vho Luvhani vho vha tshi khou lingedza u toda thuso ya uri vhana vhavho vha fariwe zwavhudz

	<p>zwikoloni na musi vha tshi tamba na vhainwe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Vho vha vha tshi khou itela uri vhathu vha wane n̄divho nga ha vhana vhane vha bebwa na mano. 4. Vho Luvhani vho vha vha tshi khou ḥoda u onesa uri vha khou pfulutshela Polokwane. 5. Wo vha u mutangano wa u bvisela khagala zwi no khou vha pfulutshelisa Polokwane.
8	<p>Minwaha ya ḥandulukana Vho Luvhani vha tshi khou dzula Polokwane. Tshinwe na tshinwe tshi elanaho na vhana vhavho vha khou vhiga kha vho Madilaga.</p> <p>Liniwe duvha Vho Luvhani na Tshifhiwa vha ri a ri taniwi hafha ha vho Mainganye. Tshithu tshi vha swikisaho afha ndi u da u onesela Tshifhiwa kha lwendo lwa u guda lwa uya Germany. Vhe hafha vho patekanya na u disa fomo dzine vho Madilaga vha fanela u dici dadza. Mashudu mavhuya vho Madilaga ndi duvha line vha khou da u tevhelela thaela le la vha li tshi khou phetshiwa. Duvha ili mapfene o tsisa vhana hafha ha Vho Mainganye. Hu khou takaleliwa uri Tshifhiwa o topoliwa uri a ye Germany u gudela zwa u fhata dzigoloi dza Benz. Nga murahu Tshifhiwa u humbelo khotsi awe uri u khou tama uri a sa athu u huma a fhire nga hayani. Nangoho vhuraru havho vho mbo di salana murahu vha livha ha vho Madilaga. U swika mudini Tshifhiwa u thoma u mona na mudi a tshi foda zwinepe. Li tshi vho fhambanya Vho Luvhani na riwana vha a humela murahu Polokwane.</p>

U LINGA HA U GUDA

1. Ndi mini tshi no khou disa vho Luvhani na Tshifhiwa afha mudini wa vho Mainganye? (2)
2. U ya nga Vho Nicholson ndi nga mini Tshifhiwa o talifha u fhira vhainwe vhana? (2)
3. Ndi nga maduvha afhio a vhege ane Vho Luvhani na Vho Madilaga vha do ya rizotho u onesana na Tshifhiwa? (2)
4. Ndi mini tshe Tshifhiwa a humbelo khotsi awe uri a tshi ite musi a sa athu u

	<p>humela murahu Polokwane? (2)</p> <p>5. Bulani zwithu zwiña zwe zwa takadza vho Madilaga duvha le mufumakadzi wavho na Tshifhiwa vha da muđini wa vho Mainganye. (4)</p>
	<p>PHINDULO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U onesela Tshifhiwa Na uri Vho Madilaga vha dadze fomo dzine dza khou todea hune Tshifhiwa a khou ya hone Germany 2. Vho ri u ya nga ha thodisiso dzo itwaho vhana vha no bebwa na lino lithihi vha ya ṭalifha nga maanda 3. Nga mafheloni a vhege. 4. Ndi u ya u vhona muđi wa hawe ngei ha Vho Madilaga 5. a) Ndi u wana ha Tshifhiwa ndambedzo ya u ya u dzhena tshikolo seli ha malwanzhe. b) U rengelwa zwiambaro nga Vho Luvhani c) U dala resothoni d) U fhatelwa nnđu ya maimo nga ñwana wavho Mutshutshu
9 &10	<p>Vho Ana avha muhura wa Vho Madilaga vha tshi sendela luhurani, vha vhidzelela mushumi wa Vho Madilaga a tshi khou swiela u mona na muta wothe. Vha pfala vha sa khou amba zwavhuđi na uyo mushumi (Vho Mboneni). Vho Mboneni vha vhudza Vho Ana uri vha funa nga maanda u thetshelesa mafhungo a miđini ya vhaiñe. Vha vha vhudza uri mafhungo ane vha khou vha vhudzisa one, ndi khwiñe vha vhudzise Vho Madilaga vhone vhañe. Vha goda avha mushumo uri vho da ngeno vha tshi tou kungulusa magwadi, nahone vhone Vho Ana vha a zwi diđha uri ho vha ho da Vho Luvhani na shenga lavho.</p> <p>Nga li tevhelaho Vho Madilaga vha tshi vhuya vha wana Vho Ana vha tshi khou imeledza zwibudzana zwavho henefho khoroni ya muđi wavho. Vho Madilaga vha tshi fhedza u vula gethe uri goloi yavho i dzhene, vha lumelisa avha Vho Ana fhedzi vha sa fhindule. Zwibudzana zwa Vho Ana zwo mbo di</p>

dzhena ngomu dzharatani ya Vho Madilaga. Mmbwa dza Vho Madilaga dza mbo di vhilimedza izwi zwibudzana. Izwi two ita uri vha huwelele na u semana vha tshi amba na uri mmbwa dza Vho Madilaga dzi khou fhedza tshitumba tshavho nahone vhe vha do di ri ndi mmbwa hone hu onoula riwana wavho wa shenga. Zwibudzana izwo two fhedza two fa. Vho Madilaga vho mbo di posa izwo zwibudzana nga nthha ha darata, vha dovha vha vhuyelela nduni. Ha vuwa matamba mahulu lwe na vhathu vha mangala. Vho Ana vha doba izwo zwibudzana uri vha ye nangani i shume idzi mmbwa dzi lume vhone Vho Madilaga kana vha fe.

Vho Madilaga nga murahu vho mbo di bva nga milenzhe vha sia vha songo funga mavhone, vha tshi vhuya vha tshee kulenyana vha vhona hu na vhathu vhane vha khou mona mona khoroni yavho. Vhane vha khou mona mona khoroni yavho vha pfala vha tshi khou amba nga ha u bwela phamba getheni he zwibudzana zwa vhulahelwa hone nga mmbwa.

Vho Madilaga vha vhidzelela Vho Ana uri vha khou itani mudini wavho. Vho-Ana na nanga vha lingedza u shavha fhedzi zwa kondja. Vho Madilaga vha fara Vho-Ana nga tshanda vha livha mukoman. Mukoma vha a hwedza mulandu musanda.

Khoro yo mbo di fhedza nga uri Vho Ana vha do kaidzwa nga kutamunyana kwa madana mavhili a dzirannda, ngeno nanga yavho Vho Jona vho latiswa nga bvisa madana matanu a dzirannda. Vho Madilaga vho nekedza tshelede yotha ya u lifha kha khoro ya musanda.

Nga murahu ha minwaha mitanu Ladzani o vha o no fhata nndu tshitentsini tsha khotsi awe vhunga o vha a tshi vho shuma heneffano hayani. Vho Luvhani na mukalaha o no tou vha madele mapfani. Tshifhiwa u khou founela vhabebi vhawe u vha vhudza uri o fhedza digirii yawe ya masitasi. Nangoho vho do tendelana na Tshifhiwa uri vha do ya henengei Germany nga duvha line a do ambara ngalo. Avha vhavhili vho tou pfa vho itwa vhathu nge riwana wavho a vha vhonisa seli ha malwanzhe. Vho Ana vha a da mudini wa Vho

Madilaga u humbela pfarelo nga ha vengo, vivho na u nana u hasha phungo mmbi. Vha mudi wa ha Madilaga vha tanganedza pfarelo iyo. Tshifhiwa o humbela uri a sa athu thoma mushumo a ye hayani u vhona vhathu.

Tshifhiwa u wana mushumo henengei Germany kha khamphani ya Mercedes Benz. U fhelekedza vhabebi vhawé hayani he a wana ho dzudzanywa vhuṭambo vhuhulu ha u mu tanganedza. Zwiambi zwoṭhe afho tshimimani zwi amba zwi tshi sumbedza uri samba la u vha shenga le Tshifhiwa a vha e nalo lo shanduka phaṭhutshedzo khulu kha muta wa hawe na shango la Tshandebvu, zwa dovha hafhu zwa disa na thuṭhuwedzo kha vhaswa.

U LINGA HA U GUDA

1. Ladzani o fhata tshitentsini tsha khotsi awe nga murahu ha miñwaha mingana? (1)
2. Nanga ye Vho Madilaga vha i wanedza khoroni ya mudi wavho i na Vho-Ana o vha a tshi pfi nnyi? (1)
3. Vho Madilaga musi vho wanedza Vho Ana na nanga yavho vha tshi khou toda u bwela phamba vho ita mini ngavho? (2)
4. Tshelede ye Vho Ana vha pfi vha badele nga khoro u kaidza lulimi lwavho ndi vhugai? (2)
5. Avha Vho Ana ni vhona vhe muthu-de? Bulani zwiraru. (2)

6. Kha vhuṭambo ha u tanganedza Tshifhiwa a tshi bva Germany, Vho Nicholson a vho ngo fhiwa tshireniwa tsha u amba. Ndi ngoho kana a si ngoho. Tikedzani phindulo yanu. (2)
7. Tshelede ye Tshifhiwa a i wana kha u bveledza pfunzo dzawe dza masitasi yo vha i tshi bva ngafhi? (1)
8. Arali no vha ni kha tshiimo tsha Tshifhiwa, no vha ni tshi do ita mini nga murahu ha musi Vho-Ana Vho humbela pfarelo kha zwe vha ita? (2)

PHINDULO

1. O tshi fha^ča a tshi shuma henengyeo hayani nahone nga murahu ha miňwaha mičanu.
2. Yo vha a tshi pfi Vho-Jona.
3. Vho fara Vho-Ana nga tshanda vha ya navho kha mukomana na nanga yavho.
4. Ndi mad^ča mavhili a dzirannda.
5. (a) - a si na matshilisano
(b) -a re na vivho na vhahura vhavho
(c) -a re na vengo
(d) a no funesa zwa dziňanga.
6. A si ngoho, Vho Nicholson vho vha vhone tshiambi tsha duvha vhe vha khwathisedza fhungo la uri Tshifhiwa a si shenga.
7. Ndi tshelede ya ndambedzo i bvaho kha vha ha Mercedes Benz.
8. Ndo vha ndi tshi do vha farela vhu nga vho humbel a pfarelo.

NDIMA YA 3:

THODEA DZA BUGU YA NGANEA NA TSENGULUSO YA “NANDI NDI SHENGA?

3.1. THERO YA BUGU

Thero ndi mafhungo a bugu yeneyo/ muhumbulo muhulwane une muñwali wa bugu a ḥoda u u bvisela khagala nga mafhungo a bugu yawe/ndi zwine muñwali a ḥoda vhavhali vha tshi zwi ḫivha kha bugu yeneyo. Pfunzo/mulaedza ndi zwine riñe sa vhavhali vha bugu ra guda nga murahu ha u vhala bugu iyo.

Musi muñwali a tshi ñwala bugu ya nganea u vha e na tshenzhemo ya zwine a vhona vhathu vhutshiloni vha tshi ita kana u tshilisa zwone.

TSENGULUSO YA THERO:

NANDI NDI SHENGA?

Thero ya bugu iyi yo ḫisendeka kha u lwa ha mvelele na vhutendatenda zwi tshi kwama vhuholefhalu. Mvelele ya Tshivenḍa na vhutendatenda hayo I tenda kha uri ñwana a bebwa e na ḫino ḫa n̄tha ndi shenga zwine zwa vha samba. Hu tendwa kha uri ñwana onoyo a luma muthu tshilonda tsha hone a tshi fholi ngeno kha Tshikhuwa zwi so ngo ralo.

- Vho luvhani vha vha muthu wa thovhela(u ḫihwala) naho vho vha vhe kha vhuteamuña.
- Izwi zwi sinyusa Vho Madilaga vha tshi simesa ḫa uri vho amba uri a vha tsha ḥoda ñwana nahone Vho Luvhani vha vha hani muimana ngeno vhe kha zwa vhuteamuña.
- Phungo ili ḫo ladzwa nga murahu ha musi mashaka o no dzhenelela (Vho Mainganya khaladzi ha Vho Madilaga na Vho Muvhi khaladzi ha Vho Luvhani)
- U bebwa ha ñwana Tshifhiwa e na ḫino ḫa n̄tha zwo vusa mafhungo, Vho Madilaga vha dovha vha vutshela Vho Luvhani, shango na ḫone ḫa vha tikedza kha u thathedza Vho Luvhani.
- Naho Vho Luvhani vho lingedza u wana thuso kha vha siviki na vha ḫivhi vha ngaho Vho Nicholson, a zwo ngo thusa tshithu.
- Vho Luvhani na vhana vho fhedza vho pfulutshela Polokwane he Tshifhiwa a dzhena tshikolo hu si na dinani a vhuya a ḫaphudza.

- Tshifhiwa u wana bazari ya u ya u guda vhuidzhiniara ngei Germany.
- Tshifhiwa u ri u fhedza pfunzo dzawe, a vhuya hayani, ha itwa munyanya muhulu we khawo ha rambiwa tshitshavha tshothe na Vho Nicholson.
- Vhathu vha fhedza vho tenda uri u bebwa ha Tshifhiwa e na lino a zwe ngo mu thivhela u bvelela.

Thero iyi khulwane i tikedzwa nga zwiterwana zwi tevhelaho: (Milaedza/ pfunzo)

- **Vhuteamuta a vhu tou fulufhedzea tshothe:** Vho Luvhani vho vha vha tshi khou di ya kha zwa vhuteamta fhedzi vha di fhedza vho gonya miri. Nyimele iyi vhathu vha fanela u i tanganedza arali vha sokou vha vho vha phanzi yeneyi. Izwi ri ralo ngauri tshe tsha itisa uri zwi bvelele a ri tshi talusi. Tshiriwe tshifhinga Mudzimu u vha a tshi khou sumbedza uri tshiiwe na tshiiwe tshi langiwa ngaye.
- **Mbebo i bva ha Mudzimu, a i langiwi nga muthu:** Kha bugu iyi ri wana Vho Madilaga vha tshi vhudza mufumakadzi wavho Vho Luvhani uri vhone a vha tsha todii nwana wa vhuña hafha mudini wavho. Musi Vho Luvhani vha tshi vha vhudza uri vho vhifha muvhilini vha a vha sinyutshela ha tou nga ndi vhone vha langaho mbebo. Haya mafhungo ndi one o bvaho na nyete iyi. Mulalo ho mbo di vha u pfuluwa hawo mudini wa vho Madilaga.
- **A si mbonalo ya kuvhumbelwe kwashu ine ya sumba vhumatshelo hashu:** U bebiwa ha Tshifhiwa e na lino la nthia zwi ita uri vhathu vha Tshandebvu vha sa tou mu tanganedza zwavhudi. Vha vhaba Tshifhiwa sa muholefhal. Tshifhiwa u vha nwana a konaho tshikoloni. U thaphudza pfunzo dzawe , a sevhedza nga u wana basari ye ya mu fha tshikhala tsha u guda ngei kha la Germany. Hezwo zwi fhedza zwe mu vhea kha vhuimo ha nthia mushumoni wawe.

- **Kha ri ḥanganedze nyimele ine ḥiwana a sokou bvelela a songo lavhelela:** Vho Madilaga vha kondelwa u ḥanganedza u bebwa ha Tshifhiwa muṭani wavho vha songo zwi lavhelela. Ḋwana ndi tshifhiwa tshi bvaho ha Mudzimu. Ndayotewa yashu i amba uri muniwe na muniwe u na ndugelo ya u tshila. Vho Madilaga naho vha songo zwi bua buguni iyi nga murahu, vha a zwi vhona uri ḥiwana uyu Tshifhiwa tshi tou vha tshifhiwa tsha mudini wavho na kha tshitshavha tsha Tshandebvu. Tshifhiwa u vha muthu o funzeaho vhukuma kha muvhundu uyu wa Tshandebvu. Izwi zwi ita uri tshitshavha itsi tshi pfe tsho shudufhadziwa vhukuma.
 - **Kha ri bve kha maitele a vhutendatenda:** Musi Tshifhiwa a tshi bebiwa e na lino la nthia zwi ita uri vhathu vha Tshandebvu vha mu dzhie sa muthu ane o fhambana na vhainwe. Vha na mihumbulo ya uri u do ri a tshi tamba na vhana vhavho a vha luma vha si tsha fhola. A vha mu vhone e muthu a fanaho navho. Tshifhiwa u vha sumbedza uri a hu na zwine vhone vha ita ene a sa zwi kone. U sumbedza uri na u vha fhira u a vha fhira. Vho Ana vha ya nangani vha tshi ḥoda u sikela mmbwa dza vho Madilaga dzo vhulayaho mbudzana dzavho. Muhumbuloni wavho vha humbula uri mbudzana idzo vho Madilaga vho tou dzi swogela mudini wavho nga khole. Mafhundo aya a vha sia vha tshi lifhiswa musanda nge vha wanala vha tshi khou bwela phamba getheni la Vho Madilaga.
 - **Thuthuwedzo ya u shumisa vhađivhi vha uri kanzwa nga ndivho i yelanaho na nyimele dici songo ḥoweleaho dzine tshiriwe tshifhinga vhana vha bebwa vhe nadzo:** Nyimele ya Tshifhiwa ya u bebwa e na lino la nthia a yo ngo ḥowelea kha zwitshavhani. Izwi zwi kombetshedza vha muhasho wa zwa mutakalo uri vha rumele mudivhi Vho Nicholson. Mafhundo ane Vho Nicholson vha vhudza tshitshavha tsha Tshandebvu a ita uri vha kone u pfesesa uri Tshifhiwa a si muholefhali. Izwi zwi ita uri Tshifhiwa a kone u ḥanganedziwa nga vhe vha vha vha sa koni u ḥanganedza nyimele yawe.

- **U futelela kha zwa pfunzo zwi a vhuedza:** Tshifhiwa naho a tshi khou ḥangana na zwithu zwine a si zwavhuđi ha tendi zwi tshi mu khelusa kha pfunzo dzawe. U funesa zwa pfunzo zwe zwa mu ita uri a shume zwavhuđi tshikoloni. U phasa matřiriki yawe zwavhuđI na u funesa hawe zwa pfunzo zwi fhedza zwi tshi ita uri a ye na seli ha malwanzhe a vuledza pfunzo dza masiṭasi.
- **Vhuvhi a vhu lifhedzwi nga vhuvhi:** Vho Madilaga a vha tikedzi mufumakadzi wavho na riwana musi thikhedzo iyo vha tshi khou i ḥoda. Vho Luvhani naho vho vha vha sa tikedzwi nga Vho Madilaga ri wana vha sa litshi u dzulela u kwama munna wavho nga mafhundo a yelanaho na Tshifhiwa. Arali vho vha vhe muñwe vho vha vha sa ḥo ḥoda u kwamana na munna wavho vhunga vho vha vhaisa vhutshiloni.
- **Vhutshiloni muthu u tea u hangwela:** Vho Luvhani na Tshifhiwa vha hangwela Vho Madilaga kha u sa vha ḥea havho thikhedzo musi vhunzhi ha vhathu vha sa ḥanganedzi nyimele ye Tshifhiwa a bebwa e nayo. Vho Luvhani vha hangwela Vho Ana vhe vha vha tshi vha goda nga ha riwana wavho.
- **Vhathu kha vha litshe u funesa mafhundo na vhuambaamba:** Vho Maambavhaiwe vha ri u pfa radio i tshi vhiga nga ha riwana o bebiwaho sibadela e na lino la ntha, vha tou ri vha tshi livha henengei sibadela vha tshi ya u vhona uyo riwana. Vha niwa nga ḥtoni musi vha tshi wana uri riwana uyu ndi wa muzwala wavho Vho Luvhani.

[Lingedzani u vhala iyo bugu yo randelwaho uri ni wane tsumbo dziriwe dzo diaho kha tshiteriwa tshiriwe na tshiriwe]

3.2 VHAANEWA / VHABVUMBEDZWA

Vhaanewa / Vhabvumbedzwa

- Vhaanewa ndi vhatukhumbulelwa vhane muñwali a vha shumisa buguni yawe.
- Vhaanewa buguni ya nganea ndi vhone vha faredzaho nyaluwo ya puloto.
- Nyito dzothe dzine ra ḥangana nadzo buguni ya nganea dzi vha dzo bveledzwa ho shumiswa vhaanewa.
- Vhaanewa vha nga di vhidzwa u pfi vhabvumbedzwa.
- Tshaka dza vhaanewa ndi dzone dzine dza shumiswa nga muñwali a tshi totomodzwa mudzedze wa puloto kha bugu ya nganea .
- Vhaanewa buguni ya nganea vha khethekanywa vha bva tshaka tharu.
- Tshaka idzi dza vhaanewa dzi na zwitalusi zwadzo zwine ngazwo sa vhavhali vha gaidi iyi ri a kona u pfesesa na u kona u topola muanewa buguni uri muanewa uyu ndi wa lushaka-de.
- Zwitalusi izwi zwi thusa uri ri kone u fhambanya vhaanewa. Vhaanewa ri nga kona u vha fhambanya nga zwine vha zwi ita ngomu buguni ya nganea.

3.2.1. TSHAKA DZA VHAANEWA NA ZWITALUSI ZWAVHO

Muanewa Muhulwane [Phurothagonisi]

- Muanewa uyu ndi ulā ane buguni ya nganea ri tea u thoma nae ra dovha hafhu ra fhedza nae.
- Mafhungo a wanalahao buguni ya nganea a disendeka nga muanewa onoyu. Naho ri tshi nga wana hu tshi bveledzwa muriwe muanewa muñku zwenezwi bugu i tshi khou bvelaphanda tshivhangalelwu hu vha hu u faredza mafhungo a onoyu a vhidzwaho u pfi dendele uri bugu i kone u bvelaphanda.
- Muanewa wa lushaka ulu ndi ene ane thaidzo ine ra ḥangana nayo buguni ya disendeka ngae/mona nae.
- Muanewa uyu ri tea u mu vhona nga ngomu buguni iyi a tshi pikiswa nga mupikisi.
- Muanewa uyu ri nga mu vhona a tshi khou lingedza u tandulula thaidzo yo ambarelaho khae kana ine a vha nayo buguni iyo ya nganea
- Muanewa uyu ri tea u mu vhona a tshi kunda kana a tshi kundwa nga thaidzo ye a thoma nayo.

Muanewa muhulwane wa vhuvhili [Deteragonisi]

Hoyu ndi ene muanewa muhulwane wa vhuvhili wa ndeme/ kana a re tsinisa na muanewa muhulwane. Ndi wa vhuvhili u bva kha muanewa muhulwane ha konou tevhela mupikisi. A nga ima na muanewa muhulwane kana a lwa nae.

Muanewa Mupikisi [Anthagonisi]

- Muanewa uyu ndi ene ane a lwa nga ndila dzo^{the} uri uyu ane a pfi muanewa dendele a si swikelele zwine a khou ^{toda} u swikelela zwone.
- Ndi ene ane a ima phanda ha mveledziso ya muanewa dendele.
- Muanewa uyu ndi ene ane a ita uri dendele a sa le lu difhaho vhutshiloni hawe ha duvha liⁿwe na liⁿwe. Mitsiko yo^{the} u i luka a tshi ^{toda} uri dendele a sa vhuye a swikelela zwine a tea u zwi swikelela. A nga shumisa nyito dzi vthonalaho kana a shumisa zwiwo two fhambanaho u itela uri a swikelele zwine a tea u swikelela.
- Mvelaphanda ya dendele i thithiswa nga muanewa onoyu.

Muanewa mulutanyi [Thirathagonisi]

- Muanewa uyu sa musi dzina li tshi dibula, tshawe ndi u lutanya avha vhaanewa vhavhili vhane vha vha mupikisi kana dendele.
- Musi ri tshi wana vhaanewa avha vhe kha phambano zwi vha two sikiwa kana u simuwa kha muanewa onoyu ane a pfi mulutanyi.
- Muanewa uyu ndi muya wa murwelaho^{the}.
- Namusi a ima na muanewa dendele matshelo u ima na u^{la} muⁿwe muanewa a tshi sola u^{la} muanewa we a vha o ima nae u thoma.
- Muanewa uyu wa mulutanyi ha na vhuimo. U ima na onoyo muanewa ane nga tshifhinga itsho u vha a na zwine a nga mu thusa ngazwo kha vhutshilo.

3.2.2. TSENGULUSO YA VHAANEWA

NANDI NDI SHENGA?



Musi ni tshi ita tsenguluso ya bugu ya nganea ni tea u dzhiela n̄tha heli fhungo: Zwi nga iteya uri tshaka dza vhaanewa dze na wana dza vha dzo fhambana na idzo dzo bulwaho afho fhasi. Muanewa a sa fushi thodea dza muanewa onoyo a so ngo kombetshedzwa u pfi ndi muanewa uyo. Arali a dendele sa tsumbo, kha ri wane e na thaidzo u bva mathomoni u swika bugu i tshi fhela. Arali a vha muanewa ane a galela ndilani ni divhudzise mbudziso ya uri ndi ene ene naa. Divhani thodea dza vhaanewa tshothe ni kone u dinangela vhaanewa buguni ye na ranelwa. Tsha ndeme ndi u vhala bugu na kona u da na tsheo.

Muanewa Dendele [Phurothagonisi]

- Muanewa uyu ndi uła ane buguni ya nganea ri tea u thoma nae ra dovha hafhu ra fhedza nae. Vho Luvhani ndi vhone muanewa muhulwane vhunga hu vhone vhane ra thoma navho ra di dovha ra fhedza ri navho.
- Mafhuno a wanalaho buguni ya nganea a disendeka nga muanewa onoyu. Thaidzo ine ra tangana nayo buguni ya nganea i disendeka kha onoyu muanewa. Vho Luvhani sa dendele ndi vhone vhane mafhuno a bugu a diisendeka ngavho. Ndi vhone muanewa ane o thoma na bugu a tshi diselwa thaidzo nga munna wawe vhane vha sa tanganedze u vhifha muvhilini ha Vho Luvhani. Vho Madilaga vha ri a vha todì nee ya riwana mudini wavho.
- Muanewa uyu ri tea u mu vhona nga ngomu buguni iyi a tshi pikiswa nga mupikisi. Sa dendele, Vho Luvhani ri wana vha tshi pikiswa nga munna wavho Vho Madilaga. Vho Madilaga sa munna wa Vho Luvhani a vha imi na tshiimo tshine mufumakadzi wavho vha vha khatsho tsha u vhifha muvhilini. Nyimele iyi i vhanga phambano vhukati ha Vho Luvhani na Vho Madilaga
- Muanewa uyu ri nga mu vhona a tshi khou lingedza u tandulula thaidzo yo ambarelaho khae kana ine a vha nayo buguni iyo. Vho Luvhani sa dendele ri a

vha wana vha tshi lingedza u tandulula thaidzo ine vha vha nayo nga u dzhena kha ofisi ya mushumelavhapo Vho Silima. Vho Silima ri wana vha tshi kuthadzana na Vho Luvhani kha nyimele ine vha vha khayo. Sa mufumakadzi vha a ḥoda munna wavho vha tshi pfectesya nyimele yavho. Ngauralo vha vha vha tshi khou lingedza havho u tandulula thaidzo ine vha vha nayo. Musi hu na fhungo li songo dzulaho zwavhuđi muđani wavho vha dzhenisa makhadzi Vho Mainganye uri li lale. Inwi sa muvhali wa heyi gaidi ni humbelwa u sedza dziniwe tsumbo buguni iyi dzi tikedzaho fhungo ili la u lingedza u tandulula thaidzo ine vha vha nayo..

- Muanewa uyu ri tea u mu vhona a tshi kunda kana a tshi kundwa nga thaidzo ye a thoma nayo. Vho Luvhani vho kunda thaidzo ye vha thoma nayo. Naho zwo vha konđela u alusa riwana wavho Tshifhiwa ri vhona vho kunda thaidzo iyi vhunga Tshifhiwa o aluwa a nga sa vhainwe vhana nahone a dzhena tshikolo a ita uri na mme awe Vho Luvhani vha vhofholowe tshothe. Ula riwana wavho we a bebwa e na thaidzo u vho ḫishumela. Bugu i fhela muđini wa Vho Luvhani na Vho Madilaga hu na vhuđambo ha u ambara magaweni, zwa ri disela tshifanyiso tsha uri thaidzo ya Vho Luvhani yo fhela lwa tshothe.

Muanewa Mupikisi [Anthagonisi]

- Muanewa uyu ndi ene ane a lwa nga ndila dzothe uri uyu ane a pfi muanewa dendele a si swikelele zwine a khou ḥoda u swikelela zwone. Muanewa wa lushaka ulu kha bugu iyi ndi Vho Madilaga. Vho Madilaga ndi vhone vhane u tou bva mathomoni a bugu vha sa ime na fhungo la u vhifha muvhilini ha Vho Luvhani. Vha ri a vha ḥodi nee muđini waho. Vhupikisi honovhu ndi hone vhu vhangelaho Vho Luvhani thaidzo kha bugu heyi. Naho riwana o no bebwa vha disumbedza u sa zwi takalela musi vha tshi wana nyimele ine riwana wavho a bebwa e khayo. Naho vhashumelavhapo vho lingedza u sumbedzisana navho vha a zwi ḥanganedza naho zwi tshi sumba zwi sa tou vha mbiluni yavho tshothe. Izwi ri zwi vhona na musi vha tshi ya u vhona riwana lwa u thoma sibadela.
- Ndi ene ane a ima phanda ha mveledziso ya muanewa dendele. Vho Madilaga sa mupikisi a vha thusi mufumakadzi wavho Vho Luvhani musi vha tshi vhitela mafhungo a tsemano ye ya vha hone nga mudzulatsini Vho Ana. Vha hofhola

mufumakadzi wavho nga u vha humbudza zwa u ngalangadza thumbu ine vha ri arali zwo vha zwo itwa ro vha ri sa \ddot{d} o \ddot{d} iwana kha nyimele heyo. [Ni humbelwa u sedza dziniwe tsumbo buguni ye na ranelwa u tikedza \ddot{t} hodea heyi]

- Muanewa uyu ndi ene ane a ita ura dendele a sa \ddot{l} e lu \ddot{d} ifhaho vhutshiloni hawe ha \ddot{d} uvha \ddot{l} i \ddot{n} we na \ddot{l} i \ddot{n} we. Vho Madilaga sa mupikisi ri wana vha tshi ya ha makhadzi vha ambela Vho Luvhani mafhungo a si one a uri vho ramba shango uri \ddot{l} i itele \ddot{n} wana wavho bembela ngeno na mutanganoni wa hone vha songo u dzhanela. A nga shumisa nyito dzi vhonala kana a shumisa zwiwo zwo fhambanaho u itela uri a swikelele zwine a teya u swikelela. Vho Madilaga sa mupikisi ri wana vha tshi shumisa nyito ya u bva vha vhuya vhusiku vho nwa halwa. Ri wana vho Madilaga vha tshi sinyutshela mufumakadzi musi a tshi vha vhudzisa nga ha dzina \ddot{l} a \ddot{n} wana.

Muanewa mulutanyi [Thirathagonisi]

- Muanewa uyu sa musi dzina \ddot{l} i tshi \ddot{d} ibula tshawe ndi u lutanya avha vhaanewa vhavhili vhanne vha vha mupikisi na dendele. Tshifhiwa ndi ene ane a vhanga uri hu vhe na thaidzo vhukati ha khotsi awe Vho Madilaga na mme awe Vho Luvhani. Vhulutanyi hawe ho thoma musi mme awe vha tshe vho vhifha muvhilini ngae. U vhifha muvhilini ha mme awe zwo vhanga thaidzo vhukati ha mme awe na khotsi awe vhe vha vha sa tsha \ddot{t} oda lutshetshe mutani wavho.
- Musi ri tshi wana vhaanewa avha vhe kha phambano zwi vha zwo sikiwa kana dza vha hone zwo simuwa kha muanewa onoyu ane a pfi mulutanyi. Phambano dzothé dzine dza vha hone buguni iyi vhukati ha Vho Luvhani na Vho Madilaga mudzi wadzo ndi ene Tshifhiwa.

Vhariwe vhaanewa vhatuku buguni ya nganea

Avha ndi vha^{la} vhaanewa vhane a ni ^{ta}nganesi navho buguni ine na khou vhala yone. Muriwali u shumisa vhaanewa avha u itela uri mudzedze wawe wa mafhungo u tevhekane. Vha thusedza kha uri zwe dendele a faredza zwone kha puloto yawe u bva mathomoni u swika mafheloni zwi bvelele hu si na vhuleme.

Vhaanewa vha Raundu

Muanewa wa lushaka ulu ndi ^ula ane u a shanduka. Kutshilele kwa muanewa uyu ku a vhonala uri ndi kwa muthu a tshilaho. Hune ha takalea u a takala. A diniwa sa muthu a tshilaho na ene u a dinalea. Sa muthu muniwe na muniwe arali a sinyuswa na ene ni a kona u mu vhona a tshi sinyuwa sa muthu ane a vha na vhutshilo.

Vhaanewa vha Fulethe

Uyu ndi ^ula muanewa ane buguni ya nganea ni mu vhona a sa shanduki. O fhambana na ^ula wa raundu ngauri uyu ha shanduki. Ha nyanyuwi naho hu tshi ^{da} zwithu zwi takadzaho kana zwi vhavhaho. Kha dzibugu dzashu dza nganea zwi a konda u tou wana muanewa wa lushaka holu ane ha shanduki kha vhutshilo. Izwi a zwi ambi uri arali a nga wanala buguni zwi vha zwo khakhea. Sa muanewa wa lushaka ulu ri a ^{di} lavhelela u ^{ta}ngana nae vhutshiloni.

NYOLO YA VHAANEWA .

Musi muⁿwali a tshi bveledza vhaanewa kha bugu ya nganea u shumisa ^{ndi}la dzo fhambanaho. Izwi zwi ita uri inwi sa muvhali wa bugu ni tea u ^{di}vhya mvumbo ya muanewa nga ^{ndi}la ye muⁿwali wa bugu a mu olisa zwone.

- **N^{di}la ya u rina dzina**

Kha ^{ndi}la heyi ndi fhala hune dzina ^{la} muanewa ^{li} nga elana na zwiito zwawe kana ^{la} tou fhambana tsho^{the} na zwiito zwawe. Muanewa a nga vhidzwa u pfi Ndizulafhi, na ngoho buguni yo^{the} ra wana hu si na fhethu hune a nga ^{di}wana a tshi dzula hone. Dzina ^{la} muanewa ^{li} elana na zwiito zwa muanewa onoyo heneffo buguni.

Kha bugu ya “Nandi ndi shenga?” hu na muanewa Vho Maambavhaniwe. Samusi dzina li tshi tou dibula uri vha funesa u amba vhaiwe ri wana buguni iyi vha tshi hwalahwalea vha ya sibadela u tolela nwana we vha mu pfa a tshi ambiwa kha mafhungo radioni. Izwi vha zwi itela uri vha kone u wana tsha u amba. Vha tou niwa nga thoni tshothe musi vha tshi wana uri uyo nwana ndi wa muzwala wavho Vho Luvhani. Tshifhiwa sa muanewa na ene u sumbedzwa sa tshifhiwa tshi bvaho ha Mudzimu. Ri a zwi vhona nga nyimele ye a aluwisa yone ya vhu^utungu he mme awe vha tangana naho u swika he ra vho mu wana a tshi bvelela avha muthu a thonifheaho kha lushaka.

- **Ndila ya u buletshedza**

Muanewa uyu sa muvhali ni nga kona u mu bvukululewa musi o tou buletshedzwa nga munwali kana nga munwe muanewa ngae. Tsumbo: **U tou vha tshiphethephethe tsha nwana.** Nwana uyu o tou buletshedzwa ra konaha u mu divha uri ndi muthu-de. Muanewa a nga di buletshedzwa nga hei ndila

- **Ndila ya u anetshela**

Muanewa uyu ni nga mu vhona na mu divha musi o tou anetshelwa. Muriwali a nga anetshela muanewa inwi sa muvhali na kona-ha u mu divha uri ndi wa mvumbo-de. Kha siatari 17 ri pfa Vho Luvhani vha tshi amba hezwi sa ndila ya u anetshela. “Tshine tsha khou nndina ndi tsha uri havhala munna vha ya kond^u” Vha tshi amba hezwi vho vha vha tshi khou anetshela zwine munna wavho a vha zwone. Nga murahu ha musi Vho Luvhani vho anetshela munna wavho Vho Madilaga nga iyi ndila ra konaha u zwi divha uri Vho Madilaga ndi munna wa mvumbo-de. Vha sumbedza vhe munna a kondisaho vhu^utshilo.

- **Ndila ya mufhindulano**

Musi vhaanewa vhe kha mufhindulano ni a kona u divha uri uyu muanewa ndi muthu de. Zwi nga itea kha mufhindulano na wana uri hoyu muthu u na vhutsha kana ndi muthu wa vhulenda. Kha nyambedzano ya vhaanewa ni nga wana muanewa a tshi semana na muniwe muanewa ngae. Nga kha yeneyi tsemano ni a kona u mu divha uri uyu muanewa ndi wa vhutsha kana zwiniwevho.

- **Ndila ya u diandadza**

Kha ndila heyi ya u ola muanewa muthu u tou diandadza inwi sa muvhali na kona ha u mu divha uri ndi muthu-de. Kha siatari 15 Vho Madilaga vha amba maipfi haya: “Ndi ri kha nne Madilaga , vho lingana. Inwi ni khou fanela u vhuyeleta hangei kiliniki ni dovhe ni tolwe u swika vha tshi ri kha inwi a hu na tshithu”. Musi ni tshi vhala mafhungo aya a Vho Madilaga , ni pfa vha tshi diandadza uri vha munna munna wa lushaka-de. Ndi munna a takalelaho u tambudza mufumakadzi. Arali Vho Luvhani vho vhudzwa uri vho vhifha muvhilini zwi nga itea uri vha zwi shandukise naa?

[Lingedzani u vhala iyi bugu yo randelwaho uri ni wane tsumbo dziniwe dzo diaho kha tshiteiwa tshiñwe na tshiñwe]

3.3. KHUDANO

Khudano kha litheretsha ndi u fhambana ha vhaanewa. Khudano iyi i nga vha vhukati ha muanewa na muanewa kana zwigwada, kutshilele, zwine vha tenda khazwo, kuhumbulele, kana zwiniwe na zwiniwe zwine zwa nga vha fhambanya.

- Khudano ine ya itea vhukati ha muanewa na muanewa, tsumbo, ni nga wana vhasidzana vhavhili vha tshi khou lwela muthannga.
- Khudano ine ya itea kha muanewa e ethe, tsumbo: Muanewa a nga diwana o dada, a sa divhi uri a ite mini. Muanewa o livhana na tsheo mbili dzine a sa divhe uri a dzhie ifhio.
- Khudano ine a ya vha vhukati ha vhurereli, tsumbo: Vhanewa vha tshi fhambana nga mulandu wa u fhambana ha vhurereli
- Khudano ya vhukati ha zwigwada, tsumbo: Kha zwigwada ni nga wana phambano yo vhangwa nga kuhumbulele ku sa fani.

3.3.1. TSHAKA DZA KHUDANO

- Khudano ya nn̄da
- Khudano ya ngomu

Khudano ya nga nn̄da

Khudano ya nn̄da ndi u fhambana ha vhaanewa hune ha tou vhonala hu khagala. Vhaanewa vha nga tou semana, vha lwa na u ita zwiñwe na zwiñwe zwine zwa tou vhonala uri vha khou fhambana.

Khudano ya nga ngomu

Khudano ya ngomu ndi ine ya wanala kha muanewa ene mune. Muanewa u vha a tshi khou lwa na muhumbulo a sa ñivhi uri a nga dzhia tsheo ifhio. Muanewa u vha a tshi khou timatima, a tshi ri u a dzhia tsheo a dovha a vhona u nga a si yavhuði. Khudano iyi ya sa langiwa zwavhuði i nga vhanga mabulayo.

3.3.2 TSENGULUSO YA KHUDANO:

NANDI NDI SHENGA?

KHUDANO YA NN̄DA

Khudano iyi i a vhonala nga maþo i tshi khou bvelela kana ya pfala nga ndevhe vhaanewa vha tshi khou semana.

Kha khudano iyi ndi musi vhaanewa vha tshi fhambana nga mihibulo zwine zwa disa nndwa kana tsemano kana khanedzano

- Ri vhona Khudano vhukati ha Vho Madilaga na mufumakadzi wavho musi vha tshi wanulusa uri vho ñihwala. Vho Madilanga a vha zwi ñanganedzi na luthihi saizwi vho digana uri mudini wavho vhana vhavho vhararu vho edana.
- Musi Vho-Luvhani vha tshi vhudza munna wavho uri Vho Tshianeo ndi mudzadze wa ñwana wa vhutangu na vhuthihi, Vho Madilaga vha a dinalea vha rwisa khaphu na fhasi ine vha tshi khou nwela tie khayo fhasi ngauri a vha todì u pfa tshithu nga ha ñwana.
- Khudano inwe i vhonala musi fhungo la thumbu/muhwalo wa Vho-Luvhani li tshi ita uri vha ñale vha ye hayani nga murahu ha musi Vho-Madilaga vha tshi vha vhudza uri vha ngalangadze thumbu/muhwalo kana ñwana onoyo a iswe kha avha vha si na vhakoma.

- Khudano i niwe i vha hone musi riwana mutani wa ha Vho Madilaga a tshi bebiwa a wanala e na lino la nthia sibadela tsha Vhutshidzi. Vho Madilaga a vha koni u zwi tanganedza lune vha toda u thoma mafhungo heneffo wadini mmbeteni wa VhoLuvhani.
- Hu vha na Khudano nga ha dzina la riwana uyu wa mutani wa Vho Madilaga musi vha tshi vho ri vhone vha khou tou mamiswa gunwe nga Vho Luvhani na riwana wavho Lufuno ane vho vha vho dzula vho mu vhudza uri riwana u do pfi Tshifhiwa ngeno zwi si zwone vha songo vhuya vha langana.
- Hu vha na Khudano vhukati ha Vho Madilaga na Vho Luvhani musi vha tshi vha toolela zwa u teketelwa ha riwana Tshifhiwa nga Vho Ana vha fhedza vha tshi khou rovhedzwa uri ngavhe vha pfe munna wavho vha ngalangadze thumbu ndi musi nndwa idzi dzi siho.
- Khudano i dovha ya takuwa musi Vho Luvhani vha tshi vhudza mukalahwa wavho nga ha mutangano wa siviki une wa do vha u tshi khou tsivhudza vhadzulapo nga ha u tanganedza vhaholefhali sa vhatu vha no fana na vhaiwe. Vho Madilaga vha takusa tsemano ya uri Vho Luvhani vha zwi itelani u amba nga ha Tshifhiwa vhatu vha nnda.
- Fhundo la u onesa ha Vho Luvhani kha munna wavho Vho Madilaga la uri vha khou tuwa mudini na vhana vhothe a lo ngo vha fara zwavhu di na luthihi. Vho Madilaga vho lila sa tshixele.
- Ri dovha ra vhona khu dano musi Vho Ana vha tshi sema mushumi wa Vho Madilaga Vho-Mmboneni vhe vha hana u vha vhudza uri ho vha ho da vhonnyi mulovha afho mudini. Tsemano ya Vho Ana ya u sema vha ha Vho Madilaga yo do vha khulu nga murahu ha musi mmbwa dza Vho Madilaga dzi tshi luma zwibudzana zwavho zwa fa zwe the.

- Khudano i dovha ya takuwa vhukati ha Vho Madilaga na Vho Ana musi vho no t̄oda n̄anga ya u lifhedza Vho Madilaga nga u tou gwela phamba khoroni ya mudi wa Vho Madilaga vhe vha vha fara vha vha isa mukomani.

Khudano ya ngomu

Khudano iyi a i vhonali nga maṭo. Ni wana muanewa a tshi vha na mihumbulo i hanedzanaho kha ene mune e ethe. U vha a si tsha dīvha tshine a nga ita tshone. Tsumbo dzi wanalaho kha iyi nganea ndi dzi tevhelaho:


- Hu vha na khudano ya nga ngomu musi Vho Luvhani vho vhudzwa nga vhonee uri vha na thumbu/vho dihwala. Vho Luvhani vha pfa mbilu yavho i sa vhavhi zwone ngauri mukalaha wavho lwo no tou vha luimbo lu si na musi lwa uri a hu tsha t̄odea lutshetshe.
- Vho Madilaga vha vha na thaidzo nga murahu ha musi Vho Luvhani vho nala vhusiku nga murahu ha tsemano vha bva vha songo onesa. Izwi zwi sia Vho Madilaga vha tshi vho amba zwinzhi nga mbilu. Vha khou ofha uri hu nga vha ho bvelela zwithu zwi si zwavhudī khavho.
- Ri vhona Khudano kha Vho Luvhani vhane vha khou amba mafhungo manzhi mbiluni yavho ngauri vhaiwe vhadzadze na mashaka avho vha sedza-sedza henengeno mmbeten we vha edela khawo, naho vha sa ambi uri vha sedza mini.
- Vho Maambavhainwe musi vho ya sibadela u yo vhona n̄wana o vhighwaho radioni uri o bebwā e na lino la nthā, vha fhedza vha tshi vho disola zwinzhi vha ita na u lila. Izwi zwi ita uri vha rembuluwe nga murahu ha musi vho wanulusa uri uyo n̄wana ndi wa muzwala wavho Vho Luvhani.
[Lingedzani u vhala iyi bugu yo randelwaho uri ni wane tsumbo dziniwe dzo diaho kha tshiteiwa tshiniwe na tshiniwe]

3.4. PULOTO

Puloto ndi ndunzhe ndunzhe ya mafhungo zwi tshi ya nga u tevhekana ha zwiwo u bva mathomoni a nganea u swika magumoni ayo. Kha puloto ndi fhała hune ra wana thaidzo i tshi disa i riwe u bva mathomoni a bugu u ya mathakheni na uri thaidzo dzo tandululiswa hani magumoni a bugu.

Puloto ṭhukhu yone i nga talutshedza sa thusedzi ya nyito i tshimbilaho yo vhambela na puloto khulwane ya nganea. Puloto ya lushaka ulu i bveledzwa nga vhaanewa vhathusi hu si muanewa dendele kana mupikisi. Puloto khulwane a i koni u bveledzela zwavhuđi arali a sa khou thusedzwa nga puloto iyi ṭhukhu

Puloto i nga vhekanywa nga ndila i tehelaho:



Mathomo:

Ri tou gavhelwa mafhungo nga nthā.

Afha ndi mathomoni a nganea hune ha vhonala vhaanewa vhahulwane na fhethuvhupo na tshifhinga. Ndi heneffa kha mathomo hune ha bveledzwa muanewadendele na thaidzo yawe. Mathomoni ndi hune na teya u vhona vhushaka vhukati ha vhaanewa. Khuđano ine na do ḥangana nayo i simuwa hone.

U bveledza mafhungo / U gonya ha nyito:

Mafhundo e ra gavhelwa nga kule mathomoni a puloto hafha a a thoma u tharamuwa. Kha tshipida itshi tsha puloto ya nganea ri wana zwiwo zwinzhi zwine zwa tehekana zwa kondisela mubvumbedzwa muhulwane. Zwiwo izwi zwi tutula dzangalelo, zwa dovhla zwa khadela muvhali kha u humbulela zwine zwa do tevhela. Ndi henehfa hune vhabvumbedzwa vhahulwane vha lusa nga ndila dzothe u lwa na thaidzo dzavho ngeno khuđano dzi tshi khou ralo u takuwa. U aluwa ha nyito ye ra bva nayo mathomoni zwi ri livhisa kha mathakhe.

Mupikisi / Vhapikisi vha isa phanda na u pikisa. Dendele u lingedza u tanadulula thaidzo yawe. Mafhundo a nga vhifha kana a takadza u swika tshiuludzani.

Mathakheni

Afha ndi hone hune mafhundo a vha o swika tshiuludzani. Mathakheni ndi tshipida tshi takadzesaho kana tshi vhavhesaho tshine tsha vha tsha ndeme kha nganea. Ndi tshipida tshi sa thivheleih, tshine arali tsha swika tsho swika. Thaidzo ye dendele a thoma nayo i vha yo no tou hulela tshothe. Afha ndi:

- Tshivhindini tsha mafhundo.
- Buluvhutsini (zwi vha zwi khou konda tshothe).
- Hune ha duba buse.
- Hune ha nga di vha na madakalo.
- Hu nga vha na madakalo kana dzimpfu.

U welela ha nyito

Tshipida itshi tshi wanala nga murahu ha mathakheni. Afha thaidzo khulwane i a tandulululea. Thaidzo ye dendele a vha e nayo i swika mathakheni, kha tshipida itshi ri wana i tshi khou tandululea.

Thasululo

Tshipida itshi tsha swika tsho swika, a hu na u humela murahu. Zwi nga tou fanyiswa na u kovhela ha duvha. Na u funa hani, la kovhela a hu na ane a nga li humisela murahu. Afha mafhundo a vha o swika magumoni. Khuđano dze na dzi vhona u bva mathomoni a nganea dzo fhela. Vho phenywaho kana vho phenyaho vha a bvela khagala, nga maanda

muanewa muhulwane. Afha ri nga amba ra ri thaidzo dza vhaanewa dzo swika magumoni.

Mathakhe-shandwa:

Afha ndi musi ndavhelelo ya maimo a nthā kana i vhavhaho i si tsha swikelea kana musi vhudzivha ha puloto ya nganea vhu tshi sokou ngalangala nga nthāni ha zwiwo zwi sa ambi tshithu.

3.4.1. TSENGULUSO YA PULOTO:

NANDI NDI SHENGA?

Mathomo

- **Afha ri tea u vhona mun̄wali a tshi ni bveledzela muanewa dendele na thaidzo ine a khou tangana nayo.** Buguni iyi ri tangana na Vho Luvhani sa muanewa dendele ane a vha muthu wa thovhele. Mafhungo aya ha vha fari zwavhudzi ngauri vha divha uri hafha mutāni ho no bulwa la uri vhana vhararu vho lingana a hu tsha todiwa vhañwe.
- **Ri a kona u vhona khudano.** Muhwalo uyu u mbo di vhanga khudano i sa takuwiho mutāni uyu wa ha Madilaga. Vho Madilaga sa muanewa mupikisi a vha pfesesu u dihwala ha VhoLuvhani ngeno afha mutāni hu tshi itwa zwa vhuteamuta.
- **Ri a kona u vhona-who na vhaanewa vhahulwane:** Vho Madilaga sa muanewa mupikisi vha ri la da hafha li a kovhela ,vha vhudza Vho Luvhani uri riwana mudini wavho ha nga bebiwi zwihiulu thumbu heyo i tea u tou thuthwa kana uyo riwana u do ri u bebwa a iswa afho hune ha dzula vhana vha si na vhakoma.
- **Ri a kona u vhona na muanewa mulutānyi:** Buguni iyi muanewa mulutānyi mutāni wa ha Madilaga ndi Tshifhiwa ane vhulutānyi hawe vhu thoma a tshe thumbuni ya mme awe Vho Luvhani.

- **Muriwali u bvisela khagala fhethuvhupo na tshifhinga** :Mafhuno aya a khou bvelela Tshandebvu. Afha ndi mahayani tshifhingani tsha zwino hune ra vhona Vho Luvhani vha tshi ya kiliniki vha fhiriselwa na sibadela u yo vhofholowela hone. Ri gavheliwa khudano nga kule

U gonya ha nyito / U bveledza mafhuno

U itela uri vhavhali vha vhe na dzangalelo la u vhala mafhuno vha tshi ya phanda muriwali u bveledza mafhuno nga u tahisa khudano dzi tshi ri livhisa kha mathakheni.

- Vho Luvhani vha nala musi li tshi vho kovhela vha ya ha khaladzi avho Vho Muvhi. Izwi vha zwi ita nga murahu ha u newa ndaela ya u ngalangadza thumbu kana riwana a iswe fhethu ha vhana vha si na vhakoma.
- U bebwa ha riwana a na lino la nthia zwi vusa na u naqisa khudano vhukati ha Vho Luvhani na Vho Madilaga, ngauri Vho Madilaga vha ri arali ndo vha ndo pfiwa nyete iyi yo vha i tshi do vha i siho.
- Zwo ambiwaho nga Vho Maambavhainwe vha tshi sumbedza u takadzwa nga dembe la uyo riwana wa shenga ane a pfi o bebwa mulomo wo dala nga mano zwi engedzedza mutsiko kha Vho Luvhani.
- Musi Vho Luvhani vho no bva sibadela, hu totomowa fhungo la dzina la riwana. Lufuno u disa muhumbulo wa uri riwana a mbo di pfi Tshifhiwa lwe mme awe vha swikisa fhungo kha Vho Madilaga. Vho Madilaga vha naqisa mutsiko kha Vho Luvhani nga u amba uri vhone vha khou dodzwa museto matoni saizwi vhathu vho dzula vho langana.
- U sa tanganedzea ha riwana nga khotsi awe na nga vhahura zwi engedza mutsiko kha Vho Luvhani. Izwi ri zwi vhona musi Vho Ana vha tshi thoma u teketela nga murahu ha musi Tshifhiwa a tshi khou tamba na vhana vhavho. Vho Luvhani vha tangana na thavha musi vha tshi swikisa thaidzo yavho kha mukalaha wavho.

- Vho Luvhani vha tshi wana hu si na thikhedzo i bvaho kha mukalahava waho, vha talutshedza thaidzo yavho kha muhasho wa mutakalo. Avha ndi vhe vha dzudzanya uri fhungo la vhuholefhal li tea u ambiwa na vhadzulapo ho shumiswa Vho Nicholson vhane vha do talutshedza na u bvisela vhathu khagala uri Tshifhiwa a si shenga.

Mathakheni

Afha kha itsi tshipida ni lavhelela u vhona muanewa dendele a tshi kunda kana a kundwa, mafhungo a a vhifhesa kana a nakesa.


- Mathakheni a bugu iyi a wanala musi Vho Luvhani vha tshi vhona uri thaidzo i khou na na i tshi ya, vha fhedza nga u pfulutshela Polokwane na vhana vhavho. Vha vhona uri u pfuluwa ndi khwi ne u fhira u diwana vha kha thambulo ine vha vha khayo i diswaho nga munna we a vha mala a tshi vha funa.

U welela ha nyito

Hafha ndi hune thaidzo khulwane ye dendele a vha e nayo ya tandulululea hone. Ndi u pendela zwothe zwo anetshelwaho. U thasulula thaidzo dzothe zwi tshi isa kha magumo/hasululo.

- Tshifhiwa u wana ndamedzo ya u ya u fhedzisa pfunzo dzawe ngei Germany nga vha khamphani ya u fhata goloi dza Mercedes Benz. ngauri o vha o shuma zwavhu di kha pfunzo dzawe. Izwi zwi mbo di bvisela khagala uri Vho Luvhani sa muanewa dendele vho kunda. Tshifhiwa we u bebwa haweha hanedzwa nga khotsi awe, mme awe Vho Luvhani vha hu imela, vha nyefulwa nga vhahura, vha tambudzwa lwa muhumbulo nga munna wavho, ri mu vhona o bvelela lu tamisaho mu nwe na mu nwe wa shango la Tshandebvu.

- Ngei Germany Tshifhiwa u phasa digirii yawe ya masitasi.



[Tshi bva kha www.google.com]

- E henengei u vhidza vhabebi vhawé uri vha vhe hone nga ḫuvha ḫawé ḫa vhutambo ha u ambara. Vho Madilaga vha humbela mufumakadzi wavho Vho Luvhani pfarelo, vha amba zwinzhi zwa u khwathisa mbingano yavho.
- Vho Ana vha ḫa mudini wa Vho Madilaga muhumbulo muhulwane u wa uri vha pfumedzane saizwi u bva tshe Tshifhiwa a bebwa vho vha vha sa andani.

Magumo/Thasululo

Thasululo i bvelela nga murahu ha u welela ha nyito. Ndi henefha hune mbilu ya muanewa dendele ya ri thoyoyo tshothe kana ya vhaiswa zwi hulu.

- Lufuno lwa Vho Madilaga na Vho Luvhani lu vusuludzwa nga huswa.
- Tshifhiwa u wana mushumo henengei Germany kha khamphani ya Mercedes Benz.
- Tshifhiwa u fhelekedza vhabebi vhawe hayani hune a wana o lugiselwa vhutambo vhuhulu ha u mu tanganedza.
- Zwiambi zwe the afho tshimimani zwi amba zwi tshi sumbedza uri samba la u vha shenga le Tshifhiwa a vha e na lo shanduka phathutshedzo khulu kha muta wa hawe na shango la Tshandebvu , zwa dovhafhu zwa disa na thuthuwedzo kha vhaswa.

[Lingedzani u vhala iyi bugu yo ranelwaho uri ni wane tsumbo dzinwe dzo diaho kha tshiteriwa tshinwe na tshinwe]

U anetshela zwa murahu(Flashback)

Buguni ya nganea hu nga ambiwa kana ha bvelela zwithu zwine zwa nga humbulwa kana zwa vha tsumbo musi mafhungo a tshi bvela phanda.

Tsumbo yavhudzi ya u anetshela zwa murahu ndi musi Vho Luvhani tshi vhudza Vho Vele mme avho na Vho Muvhi khaladzi avho uri vha khou pfuluwa na vhana vhavho vha khou ya u dzula Polokwane. Izwi zwi ri humbudza zwa murahu musi bugu i tshi thoma Vho Luvhani vha tshi vhudza Vho Mainganya na Vho Muvhi hu tshi katelwa na vhone Vho Madilaga uri arali zwa u sa vha na mulalo zwa dinana zwi tshi ya vha do tuwa vha yo dzula huriwe zwe vha vho fhedza vho zwi ita.

U anetshela zwa phanda(Foreshadowing)

Buguni ya nganea hu nga ambiwa kana ha bvelela zwithu zwine zwa nga humbulwa kana zwa vha tsumbo musi bugu i tshi ya u fhela zwa ri humbulza zwe zwa bvelela bugu I tshi thoma.

Tsumbo: Musi Tshifhiwa a tshi wana basari ya u ya u guda ngei Germany u bva kha vha Mercedez benz zwi ri humbulza zwe Vho Madilaga vha vhudza Ladzani uri riwana a songo tsha lilela kha muthu/mubebeuri a mu dzenise tshikolo, muthu u tou vhala a phasa zwavhuđi zwe ra zwi vhona Tshifhiwa o zwi swikela.

3.5.TSENGULUSO YA FHETHUVHUPO TSHIFHINGA NA SIANGANE

NANDI NDI SHENGA?

Fhethuvhupo ndi fhethu hune mafhongo a khou bvelela hone, hu nga vha mahayani kana dzidzoroboni. Fhethuvhupo hu tea u tshimbilelana na mafhongo ane a khou vhaliwa, ha vha fhethu hune ha tendisea kha vhavhali.

Kha nganea iyi fhethuvhupo hune mafhongo a khou bvelela hone ndi Tshandebvu Vend  a hune ha vha mahayani. Mu  wali u bvisela khagala vhupo uhu nga hezwi:

- **Mafhongo a bugu iyi a khou bvelela Tshandebvu hune ha vha vhupo ha mahayani, hune vhadzulapo vha tenda kha uri u beba riwana wa muholefhalu mu  ani ndi samba.** Mu  ani wa Vho Madilaga hu bebiwa Tshifhiwa e na li  o la nt  ha. Nyimele iyi i songo   oweleaho a i tanganedziwi nga Vho Madilaga na vharie vha vhadzulapo.
- **Mahayani mbudzi dzi a lisiwa.** Vho Ana vha imeledza mbudzi dzavho khoroni ya mudi wa Vho Madilaga.
- **Vhamusanda vha wanala mahayani.** Vho Valale vha pfala vha tshi khou kumela Vhamusanda vha Tshandebvu musi ho diwa musanda u senga mafhongo a u waniwa ha Vho Ana vha tshi t  oda u bwela phamba getheni ja Vho-Madilaga.
- **Mahayani arali vhathu vha khukhulisana mulandu u hweswa musanda.** Vho Ana vha wanala getheni ya Vho Madilaga vhe na rianga yavho Vho Jona vha tshi khou bwela phamba ya uri Vho Madilaga vha fe. Aya mafhongo o fhelela mukomani na musanda he Vho Ana vha ha  ulwa nga u ri vha lifhe nga u badela tshelede ya rannda dza madana mavhili. Zwiwo hezwi zwi wanala mahayani.

Tshifhinga ndi tshine mafhundo a bugu a khou bvelela ngatsho, tshi nga vha tsha musalauno kana musalaula . Kha nganea iyi mafhundo a khou bvelela nga tshifhinga tsha musalauno. Izwi ri zwi vhona nga zwiwo zwi tevhelaho

- Ri pfa nga kileniki ine Vho Luvhani vha ya khayo vha vhudzwa uri vho dihwala, na sibadela tsha Mutshidzi he vha vhofholotshela hone.
- Ri pfa na nga vhuteamiha hune Vho Luvhani vha vha vha tshi khou vhu ita, vha khou tou mangala vha tshi vhudzwa u pfi vho dihwala. Ndi kha Venda la namusi hune ra wana vhafumakadzi vha tshi ita zwa vhuteamiha.
- Hu ambiwa nga vhashumelavhapo Vho Silima na Vho Zwiitani vhe vha kwengweledza na u khuthadza Vho Luvhani musi vho no pfa uri vho dihwala nge vha divha uri mukalaha wavho a vha nga zwi tanganedzi.
- Ndi kha Venda la musalauno hune nwana a nga kona u kaidza vhabebi. Izwi ri zwi vhona musi Lufuno a tshi kaidza mme awe Vho Luvhani na khotsi Vho Madilaga uri vha litshe u dzula nga u semana.
- Vhana vha zwino a vha shavhi u fhindula vhabebi. Lufuno u vhudza khotsi awe uri zwa u shavha u vhudzisa vhathu uri mme awe vha afho naa musi vho nala, ho vha ho fanela vho zwi shavha kale vha si ite zwa tsemano. Kha Venda la mulovha nwana o vha a si nga si bve mulomo kha mubebi
- Ri pfa nga ha siviki (zwine zwa vha zwiimiswa zwa ano maduvha) ye ya ita uri hu vhe na mutangano wa u kaidza vhathu vha u kolela vhaholefhalu lwe na Vho Luvhani vha da vha ambavho nga ha u kolelwa havho hu tshi pfi vho beba shenga.
- Ndi kha tshifhinga tsha zwino hune khakhathi dza mlanzi dza vhigiwa mapholisani. Ri pfa Vho Luvhani vha tshi vhudza Vho Mainganye uri arali vha di isa phanda na u vha thupha vha do vha isa mapholisani.

- Ndi kha tshifhinga tsha zwino hune ra pfa nga ha demokirasi. Ri pfa Vho Nicholson vha tshi amba nga ha uri demokirasi i lwa na zwa u ḥalula vhainwe.
- Ri pfa Vho Luvhani vha tshi khou vhudza Vho Madilaga nga ha u sa ita ndugiselo dza zwiambaro na pholisi ya tshikolo tsha ḥwana a no khou ḥa zwine ndi zwa ano mađuvha.

Siangane ndi nyimele/tshenzhemo ine muthu a tshila/ṭangana nayo i no mu ita uri a tshire zwine a khou tshilisa zwone.

- U beba ha Vho Luvhani ḥwana a na ḥlino zwi vha ḥanisela mutsiko vhunga munna wavho vho vha vha sa khou zwi ḥtanganedza zwauri hu bebiwe vhainwe vhana mutani wavho.
- Ri pfa nga radio ya Fhaṭalushaka ine ya ḥivhadza nga ha ḥwana wa Vho Luvhani o bebwaho e na ḥlino ḥa nthia. Mafhungo ayo a takusa Vho Maambavhañwe vha livha sibadela uri vha vhone uyo ḥwana o ambiwaho.
- U teketela ha Vho Anna vha tshi ri ḥwana wavho a songo vha o luñwa nga shenga musi a khou lila vha tshi amba Tshifhiwa, zwi vhaisa Vho Luvhani vhane musi vha tshi vhudza munna a si vha tikedze. Izwi zwi vha engedzela thaidzo.
- Ri pfa nga u ambara gaweni ha Ladzani ngei yunivesithi ya Kapa zwe zwa ita uri Vho Luvhani na mukalahha wavho vha ḥtuwe vhoñhe nahoh vha si tsha dzula vhoñhe zwine zwa sumba Vho Luvhani vha kha ḥdi ḥthonifha mvelele saizwi tshiñwe na tshiñwe tshi no itea kha vhana vho vha vha tshi vhiga kha mukalahha wavho.
- Vho Luvhani vha ya u onesela Tshifhiwa ha makhadzi wawe Vho Mainganye uri u khou ya tshikoloni Germany. Hezwi ndi zwine nga mvelele ya Tshivenđa zwa tea u itwa mudini hu re na mulayo.

- U tevhela ha Tshifhiwa budo la vhuinziniara o lambedzwa nga vha ha Benz nga u vhona u konesa hawe zwine zwi khwathisedza tshifhinga tsha zwino.
- Ri pfa nga akhaundu ya bannga ye Tshifhiwa a ri u do fha vhabebi vhawé nge khotsi awe vha ri zwi nga si vha fare zwavhu di vha sa mu fhi tshelede naho i thukhuthukhu musi a tshikoloni..

[Lingedzani u vhala iyo bugu yo randelwaho uri ni wane tsumbo dziriwe dzo diaho kha tshiteriwa tshiriwe na tshiriwe]

NDIMA YA 4

4.1 TSUMBO DZA MBUDZISO NDAPFU

Fhindulani mbudziso ndapfu dzi tevhelaho .

Vhulapfu ha maanea aṇu vhu vhe u bva kha maipfi a 400 u ya kha a 450.

1. Muñwali musi a tshi ñwala bugu yawe u vha a na zwine a tama u zwi rathisela kha vhavhali.

No disendeka nga likumedzwa ilo, sengulusani ni tshi sumbedza uri muñwali o shumisa hani dendele u bvisela muhumbulo muhulwane khagala.

PHINDULO:

Marangaphanda

Muhumbulo muhulwane ndi zwine muñwali a tama u zwi pfukisela kha vhavhali vha bugu. Vhaanewa ndi vhathukhumbulelwva vhane ha anetshelwa nga havho buguni. Muanewa dendele ndi ane zwiwo zwothe zwa buguni zwa vha zwi tshi mu kwama. Kha bugu yashu muanewa dendele Vho Luvhani.

Mbuno

- Muhumbulo muhulwane ndi wa u tsivhudza vhabebi uri ñwana u vha a mpho i bvaho Mudzimuni. Vhabebi vha tea u tikedzana kha u alusa vhana zwi sa khathali uri ndi ñwana-de. Onoyo ane w a sa mu sa mu ḥanganedze matshelo a nga vha ene ane a u thusa o no bvelela a fhira vhane wa vha ḥanganedza.
- Vho Luvhani sa dendele vha vhangelwa thaidzo nga Vho Madilaga vhane ha hana ñwana wa vhuña muṭani wavho nge vha ri vhararu vho luga nahone vha wana uri thumbu yo fara mufumakadzi wavho ngeno a kha vhuteamuṭa.
- Vho Luvhani vha vhudzwa nga Vho Madilaga uri vha tea u bvisa thumbu saizwi vha sa ṭodi muñwe ñwana kana ñwana a tshi bebiwa a ḥnewe vhane vha ṭoda lutshetshe.
- Vho Madilaga naho vha tshi khou tenda uri thumbu ndi yavho, a vha khou ṭoda u pfa tshithu nga ñwana, izwo zwi ḥnea mutsiko mufumakadzi wavho vha vhuya vha farwa nga mutsiko wa malofha.
- Musi ñwana a tshi bebwa e na ḥino ḥa n̄tha, zwi ḥnañisa mutsiko kha Vho Luvhani vhunga Vho Madilaga vha sa funa u ḥanganedza uyo ñwana.

- Vho Madilaga vha pfuluwa na kamarani vha sia Vho Luvhani na riwana vhe vhothe.
- Naho ho vha na vha

di

hi vha no nga Vho Nicholson vhe vha lingedza u

ta

lutshedza zwinzhi nga ha vhana vha no nga Tshifhiwa, a two ngo thusa tshithu kha Vho Madilaga, two tou

na

nisa vhuswina vhukati havho na mufumakadzi wavho.
- Nga nthani ha u kondelwa u tshila ha Vho Luvhani mutani wa Vho Madilaga, vho fhedza vho pfulutshela Polokwane.
- Vho Luvhani vho

ta

ngana na zwikhukhulisi zwinzhi nga mulandu wa u vha muimana na u beba riwana a re na

li

no

la

 ntha ane khotsi awe vho vha vha sa mu

ta

nganedzi. Bugu i tshi fhela ni wana Vho Luvhani vha tshi vho tshila vhutshilo vhu tamisaho two vhangwa ngauri Tshifhiwa riwana wavho o no bvelela.
- Na zwiñwe zwi pfalaho

Phendelo

Muriwali o kona u shumisa muanewa dendele kha u bvisela muhumbulo wawe khagala. Muriwali u

to

da u sumbedza vhatu uri vha tea u thusana kha u alusa vhana nahone vha sa sedzi nyimele.

1. Bugu ya nganea yo riwalwaho zwavhu

di

i tea u bvisela khagala fhethuvhupo, tshifhinga na siangane uri i nyanyule vhavhali vha pfesese zwine zwa khou itea kha iyo bugu. No

di

sendeka kha

li

kumedzwa ili, sengulusani ndila ye muriwali a shumisa siangane, fhethuvhupo na tshifhinga zwi

tu

tuwedza hani kutshilele kwa Vho Luvhani sa muanewa dendele.

PHINDULO

Marangaphanda

Siangane ndi nyimele/tshenzhemo ye muthu a tshi ḥangana nayo i no mu ita uri a tshile zwine a khou tshila zwone. Fhethuvhupo ndi fhethu hune mafhungo a khou bvelela hone hu nga vha mahayani kana ḫoroboni. Tshifhinga ndi tshire mafhungo a bugu a khou bvelela ngatsho tshi nga vha tsha musalaula kana musalauno.

Mbuno

- Fhethuvhupo ndi Tshandebvu hune ha vha mahayani. A zwi mangadzi u vhona u beba ha Vho Luvhani riwana a na lino la nthā zwi tshi vusa zevhezevhe kha kusi kwothe.
- Polokwane Vho Luvhani vha tshila hu si na ane a sala murahu riwana wavho. Afha ndi dzidzoroboni hune muthu muñwe na muñwe a tshila vhutshilo a sa sedzi ha muñwe.
- .
- Vhafumakadzi tshifhinga tsha zwino vha itwa miaro zwibadela arali manese kiliniki vha tshi vhona nyimele ya muimana vha sa do i kona. Izwi ri zwi vhona kha Vho Luvhani vhane musi mutsiko wa malofha u sa langei vha tshi rumelwa sibadela tsha Vhutshidzi he vha itwa hone muaro musi Tshifhiwa a tshi bebwa.
- Ndi tshifhinga tsha zwino hune vhafumakadzi vha vhiga milandu ya dzikhakhathi dza muñani mapholisani. Vho Luvhani na vhone vha a vhudza Vho Madilaga uri arali vha nga isa phanda na u vha shengedza vha do vha isa mapholisani.
- Ndi tshifhinga tsha zwino hune vhashumelavhapo vha thusa nga u nea thuso ya muhumbulo. Vho Silima na Vho Zwiitani vha thusa Vho Luvhani nga u vha khuthadza musi vha tshi ḥewa mutsiko nga Vho Madilaga nga u hana u vha na vharīwe vhana muñani wavho..
- Nga Tshivenda riwana wa musidzana ha ambi nyimele I si yavhudī ine a ḥangana nayo vhuhadzi. Izwi zwi itwa ngauri a tshi vringwa u vhudza u pfi vhuhadzi ndi nama ya thole ya fhufhuma ri a fhunzhela. U takuwa ha Vho Luvhani vha tshi yo onesa mme avho Vho Vele na khaladzi Vho Muvhi zwi tou vha khagala uri mutsiko une vha khou wana afha muñani a u tsha hwalea.

- Mvelele ya Tshivenda I kombetshedza mufumakadzi uri naho nyimele ya muṭani i tshi konḍa munna u tea u ḥnewa ḥthonifho yo teaho. Vho Luvhani naho vha tshi zwi ḥdivha zwavhuḍi uri Vho Maḍilaga a vho ngo vha tikedza kha u alusa Tshifhiwa, musi a tshi wana ndambedzo ya u ya u guda Germany, vha ruma Vho Mainganye u yo mu onesela kha khotsi awe.
- Mutsiko u a kombetshedza uri muthu a ite zwithu zwi so ngo ḥdoweleaho. U takuwa ha Vho Luvhani vha tshi livha kha tshiimiswa tsha siviki u isa mbilaelo yavho ya u tambudzwa nga mulandu wa nyimele ya ḥnwana wavho ndi zwithu zwi songo ḥdoweleaho u itwa nga musadzi wa Muvenda a re na munna. Mutsiko ndi wone wo vha kombetshedzaho u dzhia vhukando uho ha u vha mufumakadzi wa muhaga.

Phendelo

Muriwali o kona u shumisa siangane, fhethuvhupo na tshifhinga u ḥtuwedza kutshilele kwa Vho Luvhani sa muanewa dendele. Nyito dzotha dza Vho Luvhani dzo ḥtuwedzwa nga fhethuvhupo, tshifhinga siangane.

4.2 TSUMBO YA MBUDZISO PFUFHI.

Vhalani tshipida tsha mafhundo tshi bvaho buguni iyi uri ni do kona u fhindula mbudziso dici no tshi tevhela.

Vho Ana, "ndi uyo muthu muriwe a re na Vho Ana.

"Aa!" Ndi Vho Ana vha tshi fhindula.

"Vha khou ri zwibudzana a two ngo dzhena? Heyi phamba ri i bwela hafho he zwibudzana zwa vhulahelwa hone."

"Vhone vha ri zwi nga dzhena nga ngafhi muthu a tshi dzula o dihoqela? Havha munna vho tou zwi hwihwidzela ngomu dzharaqani uri mmbwa dzavho dici kone u zwi vhulaha. Phamba heyi, kha ri i bwele heneffa kha gethe a zwi dini."

Zwenezwi vha tshi tou thoma uri piki fhasi pos, ha mbo di pfala ipfi. "Vho Ana! Vho Ana! Vha khou ita mini khoroni ya mudi wanga?" Vho Ana na mueni wavho vha vho lila u shavha. Vho Madilaga vho vha vhudza uri a zwi farisi tshithu u shavha saizwi vho tou vha vhona nga mato. Vho Madilaga vho mbo di sendela vha swika vhe Vho Ana nga tshanda khattha. Vho Madilaga vho amba uri a zwi dini nah vhal muwe vha nga shavha ngauri Vho Ana vha do amba zwavhuqi henegei mukomani.

Vho Ana vha tshi pfa avha mufari wavho vha tshi amba zwa mukomani, a vho ngo luvhelela zwone uri aya mafhundo vha a ladze heneffo hayani saizwi vhone vha tshi khou humbelapfarelo. Vho Madilaga a vho ngo vhuya vha fhindula tshithu. Vha sokou ri longondo na ndila vho livha mukomani. Vho Ana vho do humbel vhal vhe vha vha vhe navho uri vha vha tevhele.

"Nndaa Mudini" Ndi vho Madilaga vha tshi khou dzhena mudini wa vhakoma Vho Valale.

"Nndaa! Ndi nnyi ane a tou ri dela lo kovhela?"

"Vhakoma, ndi nne Madilaga."

"Vho Madilaga, ho tou tshinyala mini vha tshi ri dela vhusiku? Zwine zwa tou mangadza vhukuma ndi zwauri vhone na fhano a thi zwi humbuli vha tshi da nah hu masiari.(Musi vha tshi vho vhona vhe vhathu vhararu) Naa mathina a vha vhothe? " Vho Valale vho mbo di vhidzelela muwe iwana wavho uri a vha disele zwidulo.

Musi vhathu vho no lumelisana, ndi hone Vho Madilaga vha tshi toolola zwe vha zwi vhona zwi tshi khou itwa na zwe vha pfa zwi tshi khou ambiwa. Vho no toolola, Vho Valale vho tou vhuzzisa mbudziso dici si gathi.

"Vho Ana," ndi Vho Valale. "Aa!" Vha ralo na u losha vha tshi khou losha. Vha a zwi divha musi u ri tshipala mulilo tshi a dipalela?" "Vhakoma, vhakoma, nne ndi khou ri izwi zwithu a

ri zwi fhedzi heneffa naa? Ndi khou tou luvhelela vhathu vhahashu.” “Vho Ana, hone uyu ane vha vha nae ndi nnyi?” “Vhakoma, a vha nkhumbeleli pfarelo kha avha muhura wanga? Hm!” “Vha songo dita muthu a si na n̄devhe. Ndo ri uyu ane a vha na vhone ndi nnyi? Vhone kha vha mphindule. Zwa u humbelo pfarelo zwi do ambiwa khoroni nga Swondaha.” “Havha vhane nda vha navho ndi Vho Jona. Havha Vho Jona ndi maine wanga. Nne ndo vha ndi tshi ri kha ri vha bvise kha mafhungo haya hu sale nne mun̄e wao ndi ndothe.”

Hezwi ndi zwone zwe zwa seisa Vho Valale na Vho Madilaga. Vho Valale vho amba uri haya mafhungo a u tou wanala mudini wa muthu muñwe vhathu vha tshi khou bwela phamba, ndi mafhungo mahulwane lune liñwe duvha na musanda vha do ri a tou fhirela mapholisani. Vho Ana a vho ngo luvhelela zwone. Naho two ralo, vhakoma vho khwathisa la u do tangana musanda nga Swondaha. Vho ombedzela nga maanda havha Vho Jona sa izwi vha sa dzuli muvhunduni wonoyo wa Tshandebvu uri vha songo vhuya vha dzula saizwi zwi tshi nga do vha dzhenisela mat̄o. U fhedza heneffo vhathu vha mbo di balangana.

- 1.1 Ndi nnyi ane a khou vhudzisa uri vha khou ita mini khoroni yanga? (1)
- 1.2 Ndi ngani Vho Ana na Vho Jona vha tshi khou bwela phamba khoroni ya Vho Madilaga? (2)
- 1.3 Mafhungo e na newa one afho n̄ha a t̄ana tshipiða tshifhio tsha puloto? (1)
- 1.4 No sedza kha mafhungo e na newa Vho Ana vho olwa sa muthu -de? Neani mbuno mbili. (2)
- 1.5 Ndi lushaka-de lwa khudano i no khou itea afha mafhungoni aya? Tikedzani phindulo yan̄u . (2)
- 1.6 Nndwa ya Vho Ana na vha muñwa ha ha Madilaga ndi ya u bva tshe Tshifhiwa a bebiwa, Tikedzani nga zwiwo zwivhili. (2)
- 1.7 Ni vhona maitele a Vho Ana a tshi t̄anganedzea naa kha lushaka? Tikedzaniphindulo yan̄u. (2)
- 1.8 Ndi afhio masiandoitwa a u lumiwa ha zwibudzana zwa Vho-Ana nga mmbwa dla Vho-Madilaga. (2)
- 1.9 Vha ambani vha tshi ri :”tshipala mulilo tshi a dipalela”. (2)
- 1.10 Vho Ana na Vho Luhani vha fhambana hani? (2)
- 1.11 Mafhungo a tevhelaho ndi ngoho kana a si ngoho? Tikedzani.
“Vho Madilaga a vha lili naho nyimele ya nga kond̄a hani.” (2)

1.12 No ditika nga vbutendatenda ha Vhavenda , niwana wa shenga na
Tshifhiwa we na guda ngaye, vha fana hani vha dovha vha fhambana hani?
(2)

1.13 Ni a pfela vhu^utungu Vho Luvhani naa ni tshi sedza zwot^uthe zwe vha
tangana nazwo kha nganea iyi? (2)

1.14 No vha ni tshi do itani arali ho vha hu ini Vho Vho Jona? Neani mbuno
nthihi. (2)

THANGANYELO: [25]

PHINDULO

1.1	Ndi Vho-Madilaga	(1)
1.2	Vhathu avho vho vha vha tshi khou bwela phamba khoroni ya Vho Madilaga.	(2)
1.3	Tshipida tsha u welela ha nyito	(1)
1.4	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ndi muthu ane a sa dzulisane zwavhu^udi na vhahura vhavho. ➢ Mufumakadzi wa vbutendatenda ane a tenda na zwa vhuloi. Na zwi^unwe zwi pfalaho 	(2)
1.5	Khudano ya nga nnda. Khudano iyi i bvelela musi Vho Madilaga vha tshi fara Vho Anna nga tshanda uri vha vha ise mukomani nge vha vha wanetshedza vha tshi tshi khou bwela phamba khoroni ya mu ^u di wavho.	(2)
1.6	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Vha teketela duvha le Tshifhiwa a ya mudini wavho a tshi khou tamba na vhana vhavho uri shenga a vha li tod^ui ➢ Vha tod^ua u divha uri Vho-Luvhani na Tshifhiwa vho vha vho dela mini, lwe vha thoma u semana musi vha songo wana zwe vha vha vha tshi khou tod^ua. ➢ Vha da vha wanala nga Vho-Madilaga vha tshi khou bwela phamba khoroni yavho nga murahu ha musi zwibudzana zwa Vho-Ana zwo lumiwa nga mmbwa dza Vho-Madilaga 	(2)
1.7	A i tanganedzei na luthihi ngauri shango la Tshandebvu lo tsivhudziwa nga vha muhasho wa mutakalo uri vhaholefhalu vha tanganedzwe.	(2)

1.8	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ho vha na u teketelwa ha Vho Madilaga nga Vho Ana. ➤ Vho Ana vho ya vha dzhia nanga ya u bwela phamba getheni la Vho Madilaga ➤ Vho Madilaga vho wanedza Vho Ana na nanga yavho vha vha isa mukomani. ➤ Vho Ana na Vho Jona vho lifhiselwa zwiito zwavho khoroni ya musanda. (Zwivhili zwi pfalaho) 	(2)
1.9	Zwi amba uri arali muthu a ita zwithu zwi si zwavhudzi, u tea u zwi imela	(2)
1.10	Vho Ana ndi muthu wa vivho ngeno Vho Luvhani vha muthu wa mbilu yavhudzi yo dalaho vhuthu.	(2)
1.11	A si ngoho. Ngauri duvha le Vho Luvhani vha onesa vha tshi pfulutshela Polokwane Vho Madilaga vho lila lwa u tou pfisa vhutungu.	(2)
1.12	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nwana wa shenga ndi ane a tshi mela mano a thoma nga a nthia ngeno Tshifhiwa o tou bebiwa e na lino la nthia. 	(1)
1.13	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ndi a vha pfela vhutungu ngauri vha khou newa mutsiko nga munna wavho Vho Madilaga ngeno vha songo tou funa u diwana vha muimana na u beba riwana a re na linjo la nthia. 	(2)
1.14	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ndo vha ndi tshi do pfuluwa nda ya hune vhatu vha sa tsha do dovha vha mmbona ➤ Ndo vha ndi tshi do eletshedza dziniwe nanga uri si tende u itiswa zwithu zwo vhifhaho ngauri zwi a wedza khakhathini. 	(2)

[25]

4.3 MBUDZISO DZINE DZA DO FHINDULWA NGA MUGUDI:

LINGEDZANI U FHINDULA MBUDZISO NDAPFU NA PFUFHI DZI RE AFHO FHASI NI TSHI ITELA U PFEESA BUGU YE NA RANDELWA YONE. MBUDZISO IDZI DZI TOU VHA TSUMBO. NI SONGO LAVHELELA URI MULINGONI NI DO TANGANA NADZO DZO TOU RALO.

MBUDZISO YA 1: *NANDI NDI SHENGA?* – MBUDZISO NDAPFU

Fhindulani mbudziso ndapfu dzi tevhelaho.

Vhulapfu ha maanea aŋu vhu vhe u bva kha maipfi a 400 u ya kha a 450. [25]

Muňwali makone wa bugu ya nganea u ola vhabvumbedza vhawe nga ndila dzo fhambanaho uri nganea i takadze. No disendeka nga likumedzwa ili sengulusani ndila ye muňwali a ola ngayo vhaanewa vha tevhelaho u bveledza kana u ri disela milaedza/therwana nganeani iyi:

Vho Luvhani

Vho Madilaga

Vho Ana

MBUDZISO YA 2

Nganea yavhuđi yo lundwaho tshidlele i vhonala nga u bveledza khudano, tshipikwa hu u toda u vhangula dzangalelo la vhavhali.

Sengululusani likumedzwa le na newa afho ntha no disendeka nga khudano dzi wanalaho buguni iyi.

MBUDZISO YA 3

Bugu ya nganea yo r̄walwaho zwavhuđi ndi ine musi ro no vhala ra sala ro guda zwinzhi nga khayo. Sengululusani ndila ye munwali a shumisa ngayo vhaanewa u bvisela khagala milaedza buguni iyi.

NANDI NDI SHENGA? – MBUDZISO PFUFHI

MBUDZISO YA 1: MBUDZISO PFUFHI

Vhalani tshipiđa tsha mafhungo tshi bvaho kha nganea iyi ya “Nandi ndi shenga?”

Ni kone u fhindula mbudziso dzi tevhelaho:

TSHIBVELEDZWA TSHA A

“Vho Madilaga, ndi vha fare mulomo. Nnē ndi khou da ndi tshi khou divha mafhundo othe, vha songo vhuya vha didina nga u ntalutshedza othe. Khotsi a vhana vho do ri vho no vhonana na mulangi wa fhano sibadela, vha da henengei kha nnē vha mmbudza. Ndi hone nnē ndi tshi humbula uri ndi de ndi vha tolele ndi tshi vha itela khathihi na ene nwana thabelo.”

“Zwi a pfala vhafunzi. Na nnē ndi vhone tshi tshone tshifhinga tshine wa lila u thađulwa hoyu muhwalo nga thabelo. Vhone vha ri arali hu si na vhathe vhane vha khou u rabelisa, vha ri ala maloto a avha muzwala wanga u nga a imela?”

“Mufumakadzi Vho Madilaga, kha ri thome ri a litshe a houla. Kha ri ite thabelo.”

Vho Boshoto na vha la vhe vha da navho vha thoma nga u imba luimbo vha kona u vhala Bivhili. Vho vula kha bugu ya Muhuweleli 1:8-9. Yone vho i vhala vha kona u i talutshedza ho no rabelwa.

V8. Zwithu zwothe zwi na mishumo yazwo, muthu u ro kundwa u zwi amba a vuledza, ito a li furi u zwi vhone, ndevhe a i dali u zwi pfa.

V9. Zwe zwa vhuya zwa vha hone zwi do di dovha zwa vha hone, zwe zwa vhuya zwa itwa zwi do di dovha zwa itwa. A hu na tshithu tshiswa fhano dasi ha duvha.”

“Mufumakadzi Vho Madilaga, ipfi la Mudzimu lo vhaliwa, li khou amba na vhone kathihi na riñe rothe. Nnē ndo zwi pfa uri vhone maya wavho wo tsela fhasi nge kha vhone ha bvelela zwe vha vha songo zwi lavhelela. Naho two ralo, he ra vhala, ri a khwathiswa nga u pfi zwithu zwothe zwi na mishumo yazwo....”

- 1.1 Mafhundo ane vhafunzi vha ri vha a a divha ndi afhio? Talutshedzani. (2)
- 1.2 (2)
- 1.3 Mafhundo ayo e na vhala afho nthia a wela kha tshipida tshifhio tsha puloto? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 1.4 Talutshedzani zwine muñwali a tama u ri eletshedza nga iyi nganea. Ni tikedze. (3)
- 1.5 Talutshedzani masiandaitwa o vhangwaho nga kutshilele ku si kwavhudzi kwa Vho Madilaga kwa u sa fara Vho Luvhani zwavhudzi. Bulani zwivhili zwi pfalaho. (2)
- 1.6 Ndi siangane-de ye ya ita uri avho vha no khou ambiwa navho vha pfulutshele Polokwane? (2)
- 1.7 Muhumbulo muhulwane wa iyi nganea ndi ufhio? Tikedzani. (3)

- 1.8 No sedza mafhungo e na vhala afho n̄tha ni vhona vhafunzi vho olwa nga ndilade. Tikedzani. (2)
- 1.9 Izwi zwe vhafunzi vha vha khou vhudza vhomme Vho Madilaga zwi bvaho kha idzo mitaladzie, ni a tendelana nazwo naa? Tikedzani nga mbuno dzi pfalaho. (2)
- 1.10 Nga kuvhonele kwaṇu ni vhona zwe Vho Madilaga vha itela Vho Luvhani zwo tea naa? Tikedzani nga mbuno mbili (2)
- 1.11 Inwi arali ni vhe ni kha nyimele ye Vho Luvhani vha vha vha khayo no vha ni tshi nga Itani ? Bulani zwiraru (3)

THANGANYELO: [25]

4.4 KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LITHERETSHA – PHINDULO NDAPFU: NGANEA [MARAGA: 25]

Khritheria	Vhukoni ha nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati /ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU	12–15	9–11	6–8	4–5	0–3
Tsenguluso ya thoho mathakhethakheni/nthesa : 14–15 Tshidziki tsha mafhundo/u khwathisedza nga vhu tanzi na kupfesesele kwa tshibveledzwa MARAGA 15	- Phindulo ya mathakhethakheni/nthesa : 12–13 - Tsenguluso yo nwelelaho ya thoho - Mbuno dzo angalalaho dzi gobolaho; hu na khwathisedzo yo dziaho u bva kha tshibveledzwa - U pfectesa ha nthesa ha lushaka lwa liwalwa na tshibveledzwa	- U sumbedza u pfectesa na u sengulusa thoho nga ndila yone - Phindulo ndi yo faredzaho zwidodombedzwa zwi khagala - Mbuno dziriwe dzi pfadzaho dzo nekedzwa, naho dziriwe dzadzo dzi songo tou tikedzwa u swika henehfo - Hu na vhu tanzi ha u pfectesa lushaka lwa liwalwa na tshibveledzwa	- U pfectesa thoho lwo linganelaho/hu songo godombelaho; a si zwithe zwitalusi zwo dodombedzwaho - Hu na dziriwe mbuno dzi tikedzaho thoho - Maiwe makumedzwa o tikedzwa, fhedzi vhu tanzi a vhu tendisei tshifhinga tshothe - U pfectesa liwalo na tshibveledzwa hu songo fhelelaho	- U pfectesa thoho lwa u tou phuphuledza; a hu tou vha na zwiniwe zwitalusi zwo senguluswaho nga vhudalo - Mbuno thukhu dzi tikedza thoho - Makumedzwa a tshimbilelanaho ndi matuku tuku - U pfectesa hutuku ha liwalwa na tshibveledzwa	- U pfectesa hutuku ha liwalwa kana tshibveledzwa
TSHIVHUMBEO NA LUAMBO	8–10	6–7	4–5	2–3	0–1
Tshivhumbeo, thevhekano i pfadzaho na kunekedzelwe kwa mafhundo	- Tshivhumbeo tsho lunzhedzana tshothe - Marangaphanda na magumo ndi zwa nthesa - Makumedzwa o vhekanywa zwavhu di nahone a bvedezwa zwi	- Tshivhumbeo tshi re khagala na makumedzwa a tevhelelanaho lu pfadzaho - Marangaphanda na magumo na dziriwe phara zwo dzudzanywa nga ndila yo faranaho	- Hu na vhu riwe vhu tanzi ha tshivhumbeo - U pfadza na ndunzhendunzhe zwi di vha hone, fhedzi zwo faredza	- Tshivhumbeo tsho pulaniwa nga ndila yo khakheaho - Makumedzwa ho ngo vhekanywa nga ndila i pfadzaho - Vhukhakhi ha	- U shaea ha tshivhumbeo tsho pulaniwaho zwi khakhisa thevhekano ya likumedzwa - Vhukhakhi ha

Luambo, thouni na tshitaila zwo shumiswaho kha maanea/phindulo ndapfu MARAGA 10	khagala - Luambo, tshitaela, na thouni zwo vhibva, zwi a tokonya, nahone zwo lulama	- U tevhekana hu pfadzaho ha makumedzwa - Luambo, thouni na tshitaela hunzhi zwo lulama	vhukhakhi - Hu na vhukhakhi vhu vhonala ho ha luambo; thouni na tshitaila hunzhi zwo tea - Phara hunzhi dzo lulama	luambo vhu khagala - Thouni na tshitaela a zwo ngo tea - Phara dzo khakhea	luambo na tshitaila zwi itisa uri phindulo iyi i kundelwe u swikelela - Thouni na tshitaela a zwo ngo tea - Phara dzo khakhea
MARAGANYANGA REDZI	20–25	15–19	10–14	5–9	0–4